



Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti
i slobodan pristup informacijama

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 243-998
www.mup.gov.me

18 broj: UPI-037/25-16559/3

12.09.2025.godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj: 44/12 i 30/17), člana 125 stav 6 i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), postupajući po žalbi NVO MANS, donosi

RJEŠENJE

1. Usvaja se žalba NVO MANS izjavljena 11.08.2025.godine zbog čutanja administracije, povodom zahtjeva za slobodan pristup informacijama kojim se traži informacija o svim motornim vozilima koja su bila ili jesu registrovana na ime [REDACTED] rođene [REDACTED] godine, sa dokazima o stečenom pravu svojine nad vozilima, kupoprodajnim ugovorima, fakturama, zahtjevima za registraciju vozila i izvještajima o tehničkom pregledu.
2. **Odobrava se** pristup informaciji – informacija o svim motornim vozilima koja su bila ili jesu registrovana na ime [REDACTED] rođene [REDACTED] godine, sa dokazima o stečenom pravu svojine nad vozilima, kupoprodajnim ugovorima, fakturama, zahtjevima za registraciju vozila i izvještajima o tehničkom pregledu.
3. U dijelu dostavljene informacije pristup je ograničen shodno članu 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, na način što su prekriveni lični podaci, a shodno članu 24 stav 2 istog Zakona, u dostavljenoj informaciji pristup je ograničen na način što su izbrisani lični podaci i to 91 red na 41 strani koje sadrže lične podatke. (JMB, reg.oznake, broj šasije, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta, broj lične karte, broj telefona).
4. Odobrenje iz tačke 1 dispozitiva, izvršiće se na način dostavljanjem kopije informacije.
5. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

NVO MANS je podnijela zahtjev za pristup informacijama – informacija o svim motornim vozilima koja su bila ili jesu registrovana na ime [REDACTED] rođene [REDACTED] godine, sa dokazima o stečenom pravu svojine nad vozilima, kupoprodajnim ugovorima, fakturama, zahtjevima za registraciju vozila i izvještajima o tehničkom pregledu, 18 broj UPI-037/25-16559. (Vaš broj 154241)

Ministarstvo u zakonskom roku nije postupilo po zahtjevu, pa je NVO MANS 11.08.2025.godine izjavila žalbu zbog ćutanja administracije.

U postupku po žalbi, prvostepeni organ je utvrdio da je žalba osnovana i shodno članu 125 stav 6 Zakona o upravnom postupku otklonio svoju neaktivnost i odlučio po zahtjevu. („Službeni list CG br 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)

Ministarstvo unutrašnjih poslova, je nadležan organ shodno važećim zakonima, te se tražene informacije nalaze u posjedu ovog organa, a dio ličnih podataka je izbrisan iz kopije shodno članu 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Lični podaci sadržani u traženoj informaciji se ne mogu učiniti dostupnim javnosti, jer se radi o informacijama kojima bi se povrijedilo pravo na privatnost ili drugo pravo fizičkog lica u slučaju da se učine dostupnim ili pak njihovim objavljivanjem. Otkrivanjem navedenih podataka predstavlja zadiranje u privatni život navedene osobe i prevazilazi legitimna očekivanja iste da njegovi lični podaci neće biti dostupni javnosti, jer navedeni podaci nijesu od javnog značaja.

Razmatrajući zahtjev NVO MANS, organ je zaključio da je zahtjev opravdan, te da se istom treba udovoljiti.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana, od dana prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.

Rješenje je oslobođeno plaćanja takse, shodno članu 33 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj: 44/12 i 30/17).

NAČELNIK

Mirko Kovačević

Mirko Kovačević

111 18258

ОПШТИНА

Niškić
(Сједиште)

ДРУШТВЕНА
СВОЈИНА

2

ЗАХТЈЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН - ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА

РЕГИСТРАЦИОНА ТАБЛИЦА

NK - [REDACTED]

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

МОДИФИКАЦИЈА РАДИ

15,10

1. Прва регистрација возила
2. Продужење регистрације
3. Продужење регистрације
4. Привремена регистрација

5. Промјене имаоца или података о имаоцу возила
6. Промјене техничких података о возилу
7. Замијене регистарских таблица
8. Промјене пребивалишта - сједишта
9. Одјава - брисање из евиденције
10. Замијене саобраћајне дозволе

ПРИЛОЖИ

1. Доказ о власништву
2. Талонче о платљивим давнинама

3. _____
4. _____
5. _____

- потпис
- овлашћен

1. ПОДАЦИ О ВОЗИЛУ

1.1 ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

1.	Врста возила	PUTNIČKO VOZILLO	1 1
2.	Марка	KIA	1 1 1
3.	Тип	SPORTAGE 1.7CRDI EX URBAN	1 1 1
4.	Земља производње	KOREJA	1 1 1
5.	Година производње	2012	1 1
6.	Број шасије	[REDACTED]	
7.	Број мотора	D4FDBZ050598	
8.	Намјена возила	STANDARDNO	1 1
9.	Основна боја возила	BIJELA	1 1
10.	Споредна боја		1 1

НАПОМЕНА ИМАОЦУ ВОЗИЛА: Податке уносити штампаним словима или писаћом машином у два примјерка

NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora


T: + 382 20 667 655
F: + 382 20 667 656

Žiro-račun: 530-6593-22
PIB: 02421461
PDV: 30/31-03983-8

OVLAŠĆENJE

Ovlašćujemo [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED] da može da podigne saobraćajnu dozvolu za vozilo marke KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, broj šasije [REDACTED] u ime firme NLB Leasing Podgorica d.o.o. zbog registracije istog na novog korisnika lizinga [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED]

NLB Leasing Podgorica d.o.o.



57/12
GG1/13-A
M. D. 13.04.12

NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora

T: + 382 20 667 655
F: + 382 20 667 656

Žiro-račun: 530-6593-22
PIB: 02421461
PDV: 30/31-03963-8

MUP Crne Gore – Sektor za registraciju vozila

Predmet: zahtjev za odjavu saobraćajne dozvole

Poštovani,


Zbog preuzimanja Ugovora o finansijskom lizingu 2257/12, zaključenog dana 27.04.2012. za vozilo marke KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX³ URBAN, broj šasije [REDACTED] molimo Vas da odjavite saobraćajnu dozvolu i pripadajuće tablice za predmetno vozilo, a sve u korist novog korisnika lizinga, [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED]

S poštovanjem,

Izvršni direktor

Milan Marković

4



Saglasno sa Davaocem lizinga,
NLB LEASING PODGORICA d.o.o.
sa sjedištem u Podgorici, Stanka Dragojevića 44a

Na osnovu zaključenog Ugovora o lizingu i obaveza koje iz istog proizilaze, Korisnik
lizinga

Izdaje:

**SPECIJALNO PUNOMOĆJE
ZA POKRETANJE POSTUPKA PREUZIMANJA PREDMETA
FINANSIJSKOG LIZINGA U DRŽAVINU
OD STRANE DAVAoca LIZINGA**

Ovim punomoćjem neopozivo ovlašćujemo NLB LEASING PODGORICA d.o.o. kao zalagoprimca, da u moje/naše ime i za moj/naš račun kao primaoca finansijskog lizinga-davaoca zaloge u smislu Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja (Sl.List RCG 38/02), zajedno sa Davaocem lizinga, odnosno zalagoprimcem u smislu istog pravnog propisa, odnosno čl. 16,17,19 i 20 Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja, mogu sačiniti i potpisati odgovarajući predlog i isti, zajedno sa primjerkom perfektuirane izvršne isprave i kopije Ugovora o lizingu zaključenog između gore navedenog Davaoca lizinga -zalagoprimca preduzeće NLB LEASING PODGORICA d.o.o. i Primaoca lizinga-zalogodavca, dostavi sudu radi sprovođenja postupka preuzimanja predmeta zaloge.

Takođe se naprijed, imenovana lica ovlašćuju da mogu preuzeti predmet zaloge-motorno vozilo-opremu koje je predmet Ugovora o finansijskom lizingu sa čime je i saglasan i davalac lizinga-zalogoprimac.

Primalac lizinga-zalogodavac ovim izjavljuje da se odriče prava na prigovor u smislu Zakona o zalozi kao sredstvu obezbjeđenja potraživanja, odnosno čl. 21. tč. 1 i tč 2. istog propisa, tako da je ovo punomoćje bez ograničenja.

Ovo punomoćje je neopozivo i izdaje se na neodređeno vreme.

Punomoćje proizvodi pravno dejstvo od dana ovjere pred nadležnim sudom.

Davalac punomoćja se obavezuje da neće preduzeti bilo koju radnju koja bi onemogućila preuzimanje u državinu predmeta lizinga.

U Podgorici, dana 11.10.2013.godine

Davalac punomoćja,
Prijava: [potpis]
(potpis i pečat davaoca punomoćja)

NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora

T: + 382 20 667 655
F: + 382 20 667 656

Broj-račun: 530-6593-22
PIB: 02421481
PDV: 30/31-03963-8

MUP RCG – Sektor za registraciju vozila

Predmet: Obavještenje


Obavještavamo vas da je ugovor o finansijskom lizingu broj 2257/12, zaključen dana 27.04.2012. za vozilo marke KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, broj šasije [REDACTED] preuzet od strane novog korisnika lizinga.

Novi korisnik lizinga za pomenuto vozilo, po ugovoru o finansijskom lizingu broj 2428/13 od 11.10.2013. godine., je [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED]

S poštovanjem,

Izvršni direktor

Milan Marković




NLB 11.3012
11.10.2013

UGOVOR o finansijskom lizingu-posebni dio

Zaključen između:

1. »NLB Leasing Podgorica« d.o.o. Podgorica Stanka Dragojevića 44a, PIB 02421461-302 PDV: 30/31-03963-8, (u daljem tekstu **DAVALAC LIZINGA**) koga zastupa Milan Marković, izvršni direktor.
2. [REDAKCIJA] Nikšić, JMBO [REDAKCIJA] l. Broj [REDAKCIJA]
Nikšić (u daljem tekstu: **KORISNIK LIZINGA**).

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je davanje u lizing – korišćenje u zakup vozila KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, tip/broj motora D4FDBZ050598, broj šasije [REDAKCIJA] (u daljem tekstu: Predmet lizinga).

Član 2.

Davalac lizinga daje, a Korisnik lizinga prima u lizing Predmet lizinga koji će Davalac lizinga da kupi od Kia Montenegro d.o.o. Podgorica (u daljem tekstu: Prodavac).

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da Davalac lizinga plati Prodavcu prodajnu cijenu Predmeta lizinga, nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, čime Davalac lizinga postaje jedini i isključivi nosilac prava svojine na Predmetu lizinga svo vrijeme trajanja lizing perioda, a Korisnik lizinga stiče pravo držanja i korišćenja Predmeta lizinga.

Davalac lizinga nema pravo raspolaganja sa Predmetom lizinga za svo vrijeme uredno otplate lizing naknade.

Član 4.

Ugovorne strane utvrđuju da je Korisnik lizinga odabrao Prodavca i Predmet lizinga, te da je direktno sa Prodavcem ugovorio cijenu i uslove primopredaje.

Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga neće postavljati nikakve prigovore u vezi sa izborom, eventualnim materijalnim nedostacima Predmeta lizinga, kao ni u vezi ispunjavanja obaveza Prodavca u pogledu roka predaje, garancijskog roka, skrivenih mana, atestiranja, servisiranja, obezbjeđenja rezervnih dijelova i dr.

Korisnik lizinga se obavezuje da neće Davaoca lizinga pozivati na odgovornost za pravne nedostatke Predmeta lizinga.

Davalac lizinga ne odgovara Korisniku lizinga za štetu prouzrokovanu Predmetom lizinga.

Korisnik lizinga se ovlašćuje, a istovremeno se i obavezuje da sve reklamacije i zaštite od evikcije rješava direktno sa Prodavcem, osim zamjene Predmeta lizinga.

Davalac lizinga se obavezuje da neće ometati Korisnika lizinga u njegovo pravo državnine i korišćenja Predmeta lizinga, sve dok Korisnik lizinga uredno otplaćuje mjesečne rate lizing naknade.

Korisnik lizinga može odustati od ugovora pismenim putem u roku od tri dana računajući od dana potpisivanja ovog ugovora o lizingu. Davalac lizinga ima, u tom slučaju, pravo na naknadu štete od Korisnika lizinga.

VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Član 5.

Vrijednost Predmeta lizinga u koju je uračunat PDV iznosi 12.037,89 EUR (slovima: dvanaest hiljadatridesetsedam i 89/100 EUR), i predstavlja cijenu po računu Prodavca.

OBAVEZA KORISNIKA LIZINGA NA IME NAKNADE

Član 6.

Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga na ime naknade plati

- učešće u iznosu od 4.227,07 €, 35,11% od cijene iz člana 5. ovog Ugovora,
- 59,50 EUR sa PDV-om, na ime provizije za obradu zahtjeva i odobravanje lizinga,
- 43 jednake mjesečne rate u iznosu od 220,61 EUR, što čini ukupan iznos od 9.486,23 EUR,
- Prva rata dospijeva za plaćanje 28.10.2013. godine, ako planom otplate nije drugačije utvrđeno,
- plaćanje počinje danom potpisivanja ovog Ugovora, prema planu otplate, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Korisnik lizinga se obavezuje da plati trošak upisa ugovora o finansijskom lizingu u za to predviđen registar u skladu sa tada važećom tarifom.

Kamatna stopa je 11,00%, EKS 12,51%, a Aneksom, koji je sastavni dio ovog ugovora, se definišu promjene kamatne stope.

Usklađivanje lizing rata i novi obračun plana otplate lizinga Davalac lizinga će izvršiti:

- ako se promijene porezi i druge dažbine ili se uvedu neki novi,
- ako dođe do promjene šestomjesečnog EURIBOR-a za više od 0,20%, što je definisano Aneksom, koji je sastavni dio ovog ugovora,
- ako se prodajna cijena Predmeta lizinga poveća prije isporuke.

U svim slučajevima iz prethodnog stava Davalac lizinga zadržava pravo odgovarajućeg usklađivanja visine mjesečne lizing rate o čemu je dužan obavijestiti Korisnika lizinga. Korisnik lizinga je obavezan bilo sam, bilo po pozivu Davaoca lizinga da u roku od 10 dana po pozivu uplati troškove iz ovog člana.

Korisnik lizinga je dužan da ispunjava sve obaveze plaćanja iz Ugovora u skladu sa dospijećem obaveza, a prema planu otplate bez posebnog obavješćavanja i/ili pozivanja Davaoca lizinga.

OTKUP PREDMETA LIZINGA

Član 7.

Plaćanjem posljednje otkupne rate Korisnik lizinga stiče pravo svojine na Predmetu lizinga, na osnovu ovog Ugovora i izjave Davaoca lizinga, izjavljene nadležnom državnom organu, kojom potvrđuje da su se stekli uslovi za prenos prava svojine na Korisnika lizinga.

Troškove prenosa vlasništva, uključujući sve poreze koji važe na dan prenosa vlasništva plaća Korisnik lizinga.

Član 8.

Korisnik lizinga se obavezuje da će svoje obaveze iz ovog Ugovora plaćati na račun Davaoca lizinga broj 530-6593-22 koji se vodi kod NLB Montenegrobanka ad Podgorica, u rokovima određenim u planu otplate lizing naknada.

PRIJEVREMENI OTKUP PREDMETA LIZINGA

Član 9.

Korisnik lizinga ima pravo da izvrši prijevremeni otkup Predmeta lizinga, ali ne prije isteka perioda od 2 (dvije) godine, od dana stupanja na snagu ovog Ugovora.

Uslovi prijevremenog otkupa ugovaraju se u skladu sa Poslovnom politikom Davaoca lizinga.

Korisnik lizinga je u slučaju izvršenja prijevremenog otkupa dužan da izmiri sve obaveze prema osiguravajućem društvu.

ZATEZNE KAMATE

Član 10.

U slučaju docnje ili u slučaju djelimičnih uplata bilo koje obaveze po ovom Ugovoru, Korisnik lizinga se obavezuje da Davaocu lizinga plati i zatezne kamate u skladu važećim propisima Republike Crne Gore.

Korisnik lizinga je obavezan da pored zatezne kamate Davaocu lizinga plati i troškove opomene u iznosu od 10,00€ za 1. opomenu, 15,00€ za 2. opomenu i 20,00€ za 3. opomenu. Davaoc lizinga zadržava pravo promjene troškova opomene.

OSIGURANJE PREDMETA LIZINGA

Član 11.

Korisnik lizinga se obavezuje da snosi troškove punog osiguranja Predmeta lizinga, obaveznog i kasko, kao i sve druge troškove u vezi korišćenja Predmeta lizinga u toku cjelokupnog perioda trajanja ovog Ugovora.

Korisnik lizinga se obavezuje da u slučaju gubitka ključeva, saobraćajne dozvole, kodnih kartica, master ključeva, o tome u roku od najkasnije 7 (sedam) dana obavijesti Davaoca lizinga i osiguravajuće društvo.

Korisnik lizinga ne može dati ovlaštenje za korišćenje vozila nekom drugom licu bez prethodne saglasnosti Davaoca lizinga. Davaoc lizinga je obavezan da pismenim putem obavijesti osiguravajuće društvo o davanju saglasnosti na prenos ovlaštenja za korišćenje vozila.

GODIŠNJE PORESKE OBAVEZE

Član 12.

Korisnik lizinga se obavezuje da plaća godišnji porez na predmet lizinga, ukoliko je takav predviđen zakonskim i drugim propisima.

DOSTAVLJANJE OBAVJEŠTENJA O ISPUNJAVANJU OBAVEZA

Član 13.

Korisnik lizinga je dužan da dostavlja Davaocu lizinga dokaze o plaćenom godišnjem porezu, kao i izvršenom osiguranju Predmeta lizinga kod osiguravajućeg društva, u korist Davaoca lizinga.

RIZICI

Član 14.

Ugovorne strane su saglasne da svi rizici oštećenja ili propasti Predmeta lizinga, i oni koji nijesu pokriveni polisom osiguranja, padaju na teret Korisnika lizinga.

Rizik za slučajnu propast ili oštećenje Predmeta lizinga prelazi na Primaoca lizinga u trenutku preuzimanja Predmeta lizinga.

ODRŽAVANJE PREDMETA LIZINGA

Član 15.

Korisnik lizinga je dužan da održava Predmet lizinga u ispravnom stanju, uz bezuslovno poštovanje uputstava proizvođača za upotrebu i održavanje, kao i korišćenje isključivo originalnih rezervnih dijelova i usluga ovlaštenog servisera i odgovara Davaocu lizinga za štetu prouzrokovanu neodržavanjem Predmeta lizinga.

U slučaju potpunog uništenja Predmeta lizinga ovaj Ugovor se raskida danom nastupa takvog događaja, u kojem slučaju će Davalac lizinga isplatiti Korisniku lizinga odštetu dobijenu od osiguravajućeg društva, umanjenu za visinu naknade po osnovu neisplacenih rata lizing naknade.

U slučaju djelimične štete na Predmetu lizinga Davalac lizinga se obavezuje da će omogućiti Korisniku lizinga korišćenje odštete isplaćene od osiguravajućeg društva, radi vraćanja Predmeta lizinga u prvobitno stanje.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik lizinga je dužan da ispunjava svoje obaveze u skladu sa Ugovorom.

Član 16.

Korisnik lizinga se slaže da u slučaju docnje u trajanju najmanje 24 (dvadesetčetiri) dana, najmanje jedne rate lizing naknade iz člana 6. ovog Ugovora ili bilo koje druge obaveze Korisnika lizinga, a uz prethodno dostavljene opomene, Davalac lizinga može:

- a) da aktivira sredstva obezbjeđenja,
- b) da raskine ovaj Ugovor, podnese zahtjev za brisanje tereta uspostavljenog u korist Korisnika lizinga i zahtijeva vraćanje Predmeta lizinga.

Opomene se dostavljaju Korisniku lizinga na sledeći način:

- 1. opomena, 24 dana od dana dospeljeća obaveze,
- 2. opomena, 24+7 dana od dana dospeljeća obaveze,
- 3. opomena, 24+7+8 dana od dana dospeljeća obaveze.

Korisnik lizinga se obavezuje da u slučaju oduzimanja Predmeta lizinga, na prvi poziv Davaoca lizinga, preda Predmet lizinga, u protivnom će Davalac lizinga, kao vlasnik Predmeta lizinga, pokrenuti postupak pred nadležnim organom za predaju Predmeta lizinga u državinu.

U slučaju oduzimanja Predmeta lizinga iz držvine Korisnika lizinga, Korisnik lizinga se odriče bilo kakvih odštetnih ili regresnih zahtjeva po osnovu već plaćenih iznosa naknada i ostalih troškova.

Korisnik lizinga izričito izjavljuje da se odriče prava prigovora promijenjenih okolnosti (clausula rebus sic stantibus).

ROK TRAJANJA UGOVORA

Član 17.

Ovaj Ugovor zaključuje se na period od 43 mjeseca, s tim što se početak roka trajanja lizinga vezuje za datum stupanja na snagu ovog Ugovora, koji je ujedno i datum zaključivanja ugovora o kupoprodaji Predmeta lizinga, koji će Davalac lizinga zaključiti sa Prodavcem.

STUPANJE NA SNAGU

Član 18.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada se steknu svi uslovi iz ovog člana, i to:

1. kada ga potpišu ugovorne strane
2. kada Korisnik lizinga uplati učešće, proviziju za odobreni zahtjev iz člana 6. ovog Ugovora
3. kada Korisnik lizinga uplati troškove osiguranja Predmeta lizinga (mogućnost plaćanja u ratama)
4. kada Korisnik lizinga uruči Davaocu lizinga 1 (jednu) blanko mjenicu i administrativnu zabranu, kao sredstvo obezbjeđenja.

Eventualne troškove ovjere ugovora, uknjižbe svojine na ime Davaoca lizinga, kao i sve druge troškove (poreske i ostale) snosi Korisnik lizinga.

RASKID UGOVORA

Član 19.

Ugovor je moguće sporazumno raskinuti i prije njegovog isteka, na osnovu pismenog zahtjeva jedne od ugovornih strana, sa otkaznim rokom od 30 (trideset) dana. U toku otkaznog roka obje ugovorne strane moraju ispuniti sve svoje do tada nastale i preuzete obaveze, tako da na dan raskida ugovora ugovorne strane nemaju neizmirenih međusobnih obaveza.

IZMJENE I DOPUNE UGOVORA

Član 20.

Ugovor se može mijenjati i dopunjavati samo uz saglasnost obje ugovorne strane u pismenoj formi.

MJERODAVNO PRAVO

Član 21.

Na tumačenje i realizaciju ovog ugovora, kao i u rješavanju sporova po ovom Ugovoru primjenjuje se pravo po mjestu sjedišta KUPCA:

RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 22.

Ugovorne strane su saglasne da će svaki eventualni nesporazum koji bi mogao prosteći iz ovog Ugovora riješiti dobrom voljom, u protivnom ugovaraju nadležnost Suda u Podgorici.

BROJ PRIMJERAKA

Član 23.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) za ugovorne strane.

DAVALAC LIZINGA,



KORISNIK LIZINGA,



UGOVOR O FINANSIJSKOM LIZINGU BR. 2428/13

GGD/13-1
M. NO. 2428/13

A. PRIMALAC LIZINGA:

JMBG: [REDACTED]

Adresa / sjedište:

[REDACTED] ME-81400 NIKŠIĆ

Zastupnik:

Telefon:

Faks:

E-mail:

DAVALAC LIZINGA:

Pred. za Finansijski lizing, uvoz-izvoz i trgovinu NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, 81000 Podgorica

B. PREDMET LIZINGA: KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN

B.1. Vrsta opreme: PUTNIČKA VOZILA - POLOVNA

C. ISPORUČILAC

KIA MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA

PIB.: 02343932, JMBG: 02343932

Adresa/sjedište: Rimski Trg br. 12, ME-81000 PODGORICA

Predračun br.:

D. TRAJANJE LIZINGA (mjeseca): 43

D.1. Početak lizinga: 11.10.2013 D.2. Prestanak lizinga: 11.05.2017

E. VRIJEDNOST OPREME (PREDMETA LIZINGA):

E.1. u EUR 12.037,89 EUR

F. PLAĆANJA: (u EUR) I EFEKTIVNA KAMATNA STOPA (EKS)

F.1. Učešće:	4.227,07
+ PDV po stopi od 0%:	0,00
F.2. Prva i preostale rate	220,61
F.3. Broj rata:	43
F.4. Dospjeće 1. lizing rate iz F.2.:	28.10.2013
F.5. Plaćanje:	Mjesečno
F.6. Plaćanje po ugovoru $(F.1.) + (F.2.) * (F.3.) + (G.)$:	13.713,30

G. OSTALA PLAĆANJA PRIMAOCA LIZINGA:

G.1. Troškovi osiguranja potraživanja:	0,00	EUR
G.2. Imovinsko osiguranje:	0,00	EUR
G.3. Taksa za upis ugovora u Registar zaloga:	20,00	EUR 11.10.2013
G.4. Troškovi odobrenja neto:	0,00	EUR 11.10.2013
G.5. PDV na troškove odobrenja:	0,00	EUR 11.10.2013
G.6. Troškovi putarine, osiguranja i registracije:	0,00	EUR

- H. KAMATNA STOPA U SLUČAJU PRIJEVREMENOG OTKUPA:
(OPŠTI USLOVI)
- I. ODŠTETNO OSIGURANJE PREDMETA LIZINGA (OPŠTI USLOVI)
- J. ZAJEZNA KAMATNA STOPA
J.1. - U skladu sa zakonskim propisima
- K. KAMATNA STOPA: 11,00%, EKS: 12,51%
- L. UGOVOR STUPA NA SNAGU, AKO DAVALAC LIZINGA PRIMI DO
a) dva primerka potpisanog ugovora
b) dokaze o plaćanju iznosa iz F.1. i G.3. i G.4 i G.5.
c) 1(jedan) blanko potpisane mjenice sa ovlaštenjem
d) MJENICE STRANKE 1 kom [REDACTED]
ADMINISTRATIVNA ZABRANA 1 kom

M. OPŠTI USLOVI UGOVORA O LIZINGU

Potpisani primalac potvrđuje da je primio, pročitao i razumio ovaj ugovor. U slučaju neslaganja između Opštih uslova i Posebnog dijela ugovora o lizingu primjeniče se odredbe Posebnog dijela. Pored Opštih uslova, sastavni dio ovog Ugovora je i Plan otplate.

Ugovor, čiji je sastavni dio Plan otplate, sačinjen je u 4(četiri) primjeraka, od kojih za davaoca lizinga 2(dva), a za korisnika lizinga 2(dva) primerka ugovora.


N.

Primalac lizinga je upoznat i sa time saglasan da davalac lizinga zadržava jedan originalni komplet ključeva za vrijeme trajanja ugovora o lizingu. Davalac lizinga se obavezuje da zadržani komplet ključeva preda Primaocu lizinga u slučaju izvršenja plaćanja po Opciji otkupa. Primalac lizinga će vozilo osigurati od AO i AK bez odbitne franšize. Primalac lizinga može registrovati i produžiti registraciju vozila isključivo sa pismenim ovlaštenjem Davaoca lizinga. Nakon isteka registracije, Primalac lizinga je dužan da izvrši obnovu polise AK osiguranja, i da sa ovlaštenjem Davaoca lizinga izvrši produženje registracije vozila. Svi troškovi osiguranja i registracije vozila padaju na teret Primaoca lizinga

U Podgorici: 11.10.2013.

Davalac lizinga:

NLB Leasing Podgorica, d.o.o.
Milan Marković, direktor



Primalac lizinga:

[REDACTED]



Vizura
62/18-2
M. 10. 2013

ANEKS br.1
Ugovora o finansijskom lizingu br. 2428/13

Između davalaca lizinga: NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, koje zastupa izvršni direktor Milan Marković.

I primaoca lizinga: [REDACTED] b NIKŠIĆ

Ugovorne strane dogovaraju i zaključuju sledeće: Ugovor o finansijskom lizingu br. 2428/13 sklopljen dana 11.10.2013

Međusobni ugovor o finansijskom lizingu dopunjava se još i sledećim:

1. Bez obzira na odredbe člana 6 posebnog dijela ugovora o finansijskom lizingu, strane određuju, da se visina obaveza primaoca lizinga po ovom ugovoru obračunava primenom kamatne stope, koju čine promjenljiva kamatna stopa u visini kamatne stope EURIBOR, za šestomjesečne depozite (referentna-eskontna kamatna stopa), a koja pri zaključenju ugovora iznosi 0,3410 p.a, i fiksna kamatna stopa.
2. Davalac lizinga može samostalno ili na pismeni zahtjev primaoca lizinga, bez potpisivanja bilo kog drugog dokumenta, da izmjeni visinu obaveza primaoca lizinga po ovom ugovoru, ukoliko se promjeni visina referentne-eskontne kamatne stope za više od 0,2 procentnih tačaka u odnosu na važeću prilikom zaključenja ugovora, ili onu koja je uzeta u obzir prilikom poslednje promjene (svaki put izlazna kamatna stopa) po ovom ugovoru.
3. Obaveze primaoca lizinga po ugovoru usklađuju se za ukupnu visinu promjene referentne-eskontne kamatne stope u odnosu na izlaznu visinu referentne-eskontne kamatne stope, sa rokom važnosti za sve obaveze koje dospeljuju na naplatu bar 10 dana posle datuma usklađivanja, pri čemu je davalac lizinga dužan da obavjesti o promjeni u roku od osam dana pre dospelja poslednje rate.
4. Visinu referentne-eskontne kamatne stope EURIBOR utvrđuje svaki put za šestomjesečne depozite, po podacima koji se zvanično objavljuju.
5. O promjenama visine obaveza davalaca lizinga će obavestiti primaoca lizinga redovnim obavještenjem o dospelosti rate.
6. Primalac lizinga se obavezuje, da će u slučaju reprograma plana otplate zbog indeksa kamate, odgovarajuće, izmjeniti svoj poreski osnov u skladu sa obavještenjem, koje će dobiti od davalaca lizinga.
7. Smatra se da je primalac lizinga obavješten kada je davalac lizinga poslao obavještenje, običnom pošiljkom ili po telefaksu na poslednju adresu odnosno na broj telefaksa, koji je

primatelj lizinga dostavio pismenim putem davaocu lizinga.

8.

Potpisnik duga i/ili žirant i platioc izričito su saglasni, da sve odredbe ovog dodatka važe obostrano, i za njihove obaveze, zajedno sa rokovima i pretpostavljenim obavještenjem o izmjeni visine obaveza.

9.

Ukoliko bi bilo koji od potpisnika naknadno zatražio, da odredbe ugovora, koje sadrži ovaj dodatak, moraju biti zaključene u pisanoj formi, strane se obavezuju da takav dodatak, na pismeni poziv bilo koje strane, potpišu u sjedištu davaoca lizinga, u toku radnog vremena o svom trošku. Suprotno postupanje smatra će se za nepoštovanje ugovornih obaveza.

10.

Sve odredbe ugovora, koje ovaj Aneks ne mijenja, ostaju da važe nepromjenjene.

U Podgorici, dana 11.10.2013

Davalac lizinga:
NLB Leasing Podgorica, d.o.o.

Primalac lizinga:

NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragovićke 44a
81000 Podgorica
T +382 20 667 455
F +382 20 667 456

Opšti uslovi o leasingu opreme br. 2428/13

1. Uvodne odredbe

1.0. Ugovorne strane u ovom ugovoru su davalac leasinga i primalac leasinga, navedeni u posebnom dijelu Ugovora o finansijskom leasingu.

1.1. Ugovor o finansijskom leasingu opreme (u nastavku teksta "ugovor") čini:
- Opšti uslovi o leasingu opreme br. 2428/13
- Ugovor o finansijskom leasingu - Posebni dio
- Ugovor o finansijskom leasingu

1.2. Ugovorne strane saglasne su da se ovaj ugovor u smislu propisa Crne Gore smatra ugovorom o finansijskom leasingu i obavezuju se da će ovaj ugovor kao takav prikazati u svojim računovodstvenim izvještajima.

1.3. Prikom zaključenja ugovora primaocu leasinga je poznato da će davalac leasinga platiti opremu po izboru primaoca leasinga i to isključivo u namjeri da sa primaocem leasinga zaključi ovaj ugovor o finansijskom leasingu opreme.

1.4. Primalac leasinga odabrao je opremu i isporučioća po sopstvenom izboru i na sopstveni rizik, te je sa isporučiocem direktno ugovorio cijenu i uslove isporuke.

1.5. Primalac leasinga, zbog odredaba člana 1.3. i 1.4. neopozivo se obavezuje da prema davaocu leasinga neće postavljati nikakve prigovore u vezi s izborom, radom i karakteristikama odabrane, odnosno isporučene opreme, kao i u vezi ispunjavanja obaveza isporučioća (rok isporuke, garancijski rok, atestiranje, obezbjeđenje rezervnih dijelova i servisiranja opreme, skrivene mane itd.).

1.6. Primalac leasinga izričito se ovlašćuje, a istovremeno se i obavezuje, da sve reklamacije rješava direktno sa isporučiocem.

1.7. Davalac leasinga će isporučioću platiti prodajnu cijenu opreme nakon stupanja ugovora na snagu. Uslovi za stupanje ugovora na snagu definisani su u posebnom dijelu ugovora.

1.8. U slučaju da primalac leasinga u roku određenom u posebnom dijelu ugovora, ne predoči davaocu leasinga sve dokaze potrebne za stupanje na snagu ugovora, davalac leasinga dužan je vratiti primaocu

leasinga eventualno primijene uplate, s tim da može da zadrži 10% iznosa kao odštetnicu.

2. Predmet ugovora

2.1. Davalac leasinga daje, a primalac leasinga prima leasing opremu koja je navedena u posebnom dijelu ugovora, isključivo pod uslovima i na način određen ovim ugovorom.

3. Preuzimanje predmeta leasinga

3.1. Primalac leasinga preuzeće opremu na mjestu, koje je ugovoreno sa isporučiocem, u roku koji je utvrđen u predračunu (ponudi) isporučioca, s kojim je primalac leasinga upoznat. Eventualni troškovi transporta od mjesta primopredaje do sjedišta primaoca leasinga padaju na teret primaoca leasinga.

3.2. Za vozila koja se registruju davalac leasinga se obavezuje da će omogućiti preuzimanje pet dana od dana prijema konačnog računa isporučioca i zapisnika o tehničkom pregledu.

3.3. Primopredaja opreme utvrđuje se potpisom zapisnika o primopredaji opreme, koji potpisuju isporučilac i primalac leasinga.

3.4. Zapisnik o primopredaji opreme je sastavni dio ovog ugovora (prilog br.1).

3.5. Primalac leasinga obavezuje se da će zapisnik o primopredaji opreme dostaviti davaocu leasinga u roku od 3 dana od primopredaje opreme.

4. Početak trajanje i prestanak leasing perioda

4.1. Početak, trajanje i prestanak leasing perioda definisani su u Posebnom dijelu ugovora.

5. Vrijednost opreme i pravo svojine na opremi

5.1. Vrijednost opreme definiše se po osnovu predračunske vrijednosti utvrđene predračunom (ponudom) isporučioca i pripadajućeg poreza u skladu s važećim propisima, eventualnih troškova isporuke opreme i drugih troškova (homologacija, itd..).

5.2. Vrijednost opreme u ugovoru je definisana u EUR.

5.3. Ugovorne strane saglasno konstatuju da je davalac leasinga jedini i isključivi nosilac prava svojine na opremi svo vrijeme trajanja lizing perioda po ovom ugovoru, kao i nakon isteka perioda leasinga, osim u slučaju da primalac leasinga u cjelosti otkupi opremu nakon isteka ili prije isteka leasing perioda na način određen ovim ugovorom.

5.4. Primalac leasinga je saglasan da davalac leasinga na opremi koja je premet ovog ugovora, osim na prednjoj strani, označi svoje pravo svojine na način koji sam odabere.

5.5. Primalac leasinga obavezuje se da će odmah obavijestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te da će ga štiti od evikcije. Primalac leasinga obavezuje se da će odmah obavijestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te ako je potrebno spriječiti svaki pokušaj trećeg lica koji bi mogao ugroziti pravo svojine davaoca leasinga, čak i ako je ovo povezano sa određenim troškovima.

6. Plaćanja i vrijednost ugovora

6.1. Primalac leasinga se obavezuje da će svoje obaveze iz ovog ugovora plaćati na žiro račun davaoca leasinga, koji je naveden u Posebnom dijelu ugovora ili na bilo koji drugi račun, prema pismenom uputstvu davaoca leasinga odnosno na neki drugi način, u skladu s važećim propisima i u rokovima dospjeća određenim u planu otplate leasing naknada, koji je kao prilog br. 2, sastavni dio ovog ugovora. Za plaćanje asigurnošću nije potrebna prethodna pismena saglasnost davaoca leasinga.

6.2. Primalac leasinga obavezuje se da će podmirivati sve obaveze koje su ovim ugovorom iskazane u EUR, a kako je to predviđeno u Posebnom dijelu ugovora.

6.3. Primalac leasinga se slaže da se više plaćeni iznosi uplata ili prijevremene uplate ne vraćaju, da se na njih ne obračunavaju kamate i da se ne revalorizuju, ali da se naredna obaveza umanjuje za taj iznos.

6.4. Ugovorne strane su saglasne da dužnik, prilikom parcijalnih podmirenja neće sam određivati prioritet obračunavanja već će se potraživanje podmiriti po redu koji odredi davalac leasinga s tim da se prvo podmiruju potraživanja kod kojih je rizik davaoca leasinga najveći.

7. Zatezne kamate

7.1. U slučaju kašnjenja ili u slučaju djelimičnih uplata bilo koje od obaveza određenih u članu 6. opštih uslova primalac leasinga dužuje i zatezne kamate u visini kamatne stope koja je određena u posebnom dijelu ugovora za sve vrijeme dok se nalazi u kašnjenju.

8. Mjere davaoca leasinga u slučaju zakašnjenja plaćanja

8.1. Primalac leasinga se slaže da u slučaju kašnjenja u trajanju najmanje 15 (petnaest) dana, najmanje jedna rata leasing naknade prema ovom ugovoru, a uz prethodno dostavljenu opomenu kojom je određen dodatni rok za plaćanje od 8 (osam) dana davalac leasinga može zahtijevati naplatu svih nenaplaćenih iznosa, dospjelih i nedospjelih do tog trenutka. Iznos naplate se određuje na način definisan u članu 9 (prijevremeni otkup opreme), bez obzira na dvogodišnje ograničenje kod prijevremenog otkupa.

8.2. Ako primalac leasinga odbije naplatu ili ne podmiri obaveze u roku 8 dana davalac leasinga može:
a) da aktivira sredstva obezbjeđenja potraživanja za cjelokupan iznos potraživanja iz stava 1. ovog člana ili
b) da raskine ugovor i zahtjeva vraćanje opreme, odnosno da opremu oduzme.

8.3. U slučaju oduzimanja opreme po članu 8.2., primalac leasinga obavezuje se da će u roku 8 (osam) dana od pismenog zahtjeva, vratiti opremu na mjesto koje odredi davalac leasinga. Svi troškovi vraćanja opreme padaju na teret primaoca leasinga. Pritom se primalac leasinga odriče bilo kakvih odštatnih ili regresnih zahtjeva po osnovu već plaćenih iznosa i ostalih troškova. Ukoliko primalac leasinga ne vrati opremu na način i u roku iz ovog člana, davalac leasinga može aktivirati sredstva obezbjeđenja potraživanja na način predviđen u članu 6.1. Bez obzira na vraćanje opreme primalac leasinga dužuje

sve iznose po ugovoru, koji su dospjeli do datuma oduzimanja opreme, sa pripadajućom zateznom kamatom.

8.4. U slučaju jednostranog vraćanja opreme od strane primaoca leasinga u suprotnosti s ugovorom ili oduzimanje opreme od strane davaoca leasinga u smislu člana 8.2. primalac leasinga dužuje davaocu leasinga i odštetu za raskid ugovora. Odšteta je jednaka razlici između vrijednosti još nedospjelih obaveza po ovom ugovoru u momentu naplate određenoj u skladu sa članom 9., te postignute prodajne cijene oduzeta ili vraćene opreme.

8.5. Primalac leasinga se obavezuje da plati odštetu iz prethodne tačke u roku 8 (osam dana) od pismenog zahtjeva davaoca leasinga.

8.6. Za svaku dostavljenu opomenu radi neplaćanja obaveza davalac leasinga će primaocu zaračunati 10,00 EUR na ime troškova te opreme.

9. Prijevremeni otkup opreme

9.1. Primalac leasinga se odriče prava na raskid ugovora ali, nakon perioda od najmanje 24 meseca leasinga davaocu leasinga može predložiti prijevremeni otkup opreme, pri čemu se uslovi prijevremenog otkupa ugovaraju u skladu sa poslovnom politikom davaoca leasinga, pri čemu davalac leasinga nije dužan da prihvati predlog primaoca leasinga.

10. Imovinsko (Odštetno) osiguranje opreme

10.1. Svi rizici, osigurani ili neosigurani padaju na teret primaoca leasinga.

10.2. U slučaju potpunog uništenja predmeta leasinga ugovor se raskida, danom nastupa takvog štetnog događaja.

10.2.1. U slučaju potpunog uništenja opreme zbog nastupa štetnog događaja koji je osiguran, davalac leasinga će primaocu lizinga isplatiti odštetu dobijenu od osiguravajućeg društva, umanjenu za:

- a) dospjele rate (eventualne dospjele neplaćene leasing naknade do nastupa štetnog događaja, s pripadajućim zateznim kamatama)
- b) diskontovanu vrijednost nedospjelih obaveza na dan štetnog događaja, obračunatu u skladu sa tačkom 9

10.2.2. Iznos iz člana 10.2.1. davalac leasinga će isplatiti primaocu leasinga u roku od 8 dana nakon isplate odštete od osiguravajućeg društva.

10.2.3. U slučaju potpunog uništenja opreme zbog nastupa štetnog događaja koji nije osiguran, primalac leasinga dužuje naknadu zbog uništenja predmeta leasinga koja je jednaka iznosu neplaćenih iznosa obaveza po ovom ugovoru o leasingu, i otkupne vrijednosti opreme iz ugovora o leasingu, sa zateznom kamatom od dana štetnog događaja, najkasnije u roku 30 dana od nastupa štetnog događaja.

10.2.4. Primalac leasinga i davalac leasinga mogu ugovoriti i drugačiji način plaćanja naknade koji nije nepovoljniji za davaoca leasinga od načina iz člana 10.2.3.

10.2.5. Primalac leasinga izričito dozvoljava davaocu leasinga da za naplatu naknade zbog uništenja predmeta leasinga aktivira sva sredstva obezbjeđenja.

10.3.
U slučaju djelimične štete na predmetu leasinga, davalac leasinga se obavezuje da će omogućiti primaocu leasinga korištenje odštete isplaćene od osiguravajućeg društva za vraćanje predmeta leasinga u prvobitno stanje i to odmah nakon isplate te odštete.

10.4.
U slučaju djelimične štete, primalac leasinga je dužan ispunjavati ugovorne obaveze u skladu s ugovorom, a davalac leasinga se obavezuje da ispuni svoje obaveze iz člana 10.3.

10.5.
U slučaju djelimične štete, za koju osiguravajuće društvo odbije platiti odštetu zbog krivice primaoca leasinga, primalac leasinga je dužan da i dalje ispunjava ugovorne obaveze u skladu s ugovorom i da o svom trošku izvrši popravku predmeta leasinga, odnosno da predmet leasinga vrati u prvobitno stanje.

10.6.
Primalac leasinga je dužan omogućiti popravku predmeta leasinga na zahtjev davaoca leasinga na teret eventualne kapare položene u tu svrhu.

10.7.
Svi troškovi osiguranja, dogovorenog po ovom ugovoru, padaju na teret primaoca leasinga.

10.8.
U skladu s odredbama člana 10. davalac leasinga će osigurati opremu protiv rizika koji su navedeni u Posebnom dijelu ugovora.

10.9.
Primalac leasinga upoznat je s uslovima osiguranja po članu 10.7. i s njima se slaže.

10.10.
Primalac leasinga može naknadno na svoj trošak osigurati opremu koja je predmet leasinga po ovom ugovoru i od rizika koji nisu osigurani u skladu sa članom 10. 8..

10.11.
U slučaju nastupa štetnog događaja, bez obzira na to da li je osiguran ili ne, te bez obzira na to da li se radi o djelimičnoj šteti ili o potpunom uništenju predmeta leasinga primalac leasinga je dužan da obezbjedi sve dokaze o tome i da obezbjedi dokumentaciju o štetnom događaju koja je potrebna za podnošenje odštetnog zahtjeva, kao i da o nastanku štetnog događaja pismeno obavesti davaoca leasinga.

10.12.
Svu štetu nastalu kao posljedica neizvršavanja iz člana 10.11 bilo zbog subjektivnih ili objektivnih razloga, snosi primalac leasinga.

11. Osiguranje potraživanja iz ovog ugovora

11.1.
Za osiguravanje potraživanja koja davalac leasinga ima do primaoca leasinga po ugovoru o leasingu, primalac leasinga je dužan najkasnije do sklapanja ugovora dostaviti sredstva obezbeđenja navedena u Posebnom dijelu ugovora, pri čemu troškove sredstava obezbeđenja snosi primalac leasinga.

11.2.
Primalac leasinga se obavezuje da će, na poziv davaoca leasinga, a u roku od 8 dana nakon njegovog pismenog zahtjeva, umjesto aktiviranog sredstva obezbeđenja, dostaviti novo sredstvo obezbeđenja. U suprotnom davalac leasinga je ovlašten da dostavljena sredstva obezbeđenja popuni na iznos svih

naplaćenih potraživanja u skladu sa tačkom 9.

11.3. Ako primalac leasinga ne dostavi novo sredstvo obezbeđenja u smislu člana 11.2, davalac leasinga može i da raskine ugovor bez obzira na druga odredbe ovog ugovora.

11.4. Ako davalac leasinga osigura svoja potraživanja kod osiguravajućeg društva, primalac leasinga je dužan prilikom zaključenja ugovora platiti troškove osiguranja u obimu koji je definisan u Posebnom dijelu ugovora.

11.5. U slučaju da primalac leasinga kod davalca leasinga položi kauciju, na nju se obračunavaju kamate po stopi koja je dogovorena između ugovornih strana i definisana u Posebnom dijelu ugovora.

11.6. Primalac leasinga izričito dozvoljava davalcu leasinga, da na teret kaucije izmiruje dospjele neplaćene obaveze primaoca leasinga iz ovog ugovora i da o tome izda izjavu o jednostranoj Kompenzaciji obaveza.

Davalac leasinga ima pravo da iskonsti kauciju za naplatu neplaćenih potraživanja od primaoca leasinga ako je ovaj u kašnjenju najmanje 15 dana.

11.7. Kada se iznos kapare smanji na iznos tri uzastopne leasing naknade po ovom ugovoru, primalac leasinga je dužan da uplati razliku do pune kapare u roku od 8 dana od pismenog poziva davalca leasinga.

11.8. Ako primalac leasinga ne uplati razliku na način i u roku iz prethodnog člana niti plati dospjela potraživanja, davalac leasinga ima pravo da upotrebi druga sredstva, uključujući i raskid ugovora i zahtev za povraćaj opreme.

11.10. Konačan obračun kapare stranke će urediti prilikom prestanka važenja ugovora o leasingu, odnosno prilikom raskida ugovora u skladu sa odredbama Opštih uslova.

11.11. Primalac leasinga može u vrijeme trajanja ugovora o leasingu povećati iznos položene kapare, ali samo nakon izričite pismene suglasnosti davalca leasinga.

11.12. Eventualne prijevremene uplate ili preplate ne smatraju se kaparom ili povećanjem kapare, ako to nije izričito dogovoreno između ugovornih strana na način iz prethodnog člana.

12. Ostali troškovi

12.1. Primalac leasinga snosi i troškove finansiranja isporuke ili izrade opreme, ako je ugovorno određen početak leasing perioda više od 15 dana nakon datuma sklapanja ugovora. Pritom su visina i dinamika plaćanja troškova finansiranja određeni u Posebnom dijelu ugovora.

12.2. Ako se radi o opremi koja se registruje, troškovi tehničkog pregleda, drumarine i troškovi registravanja i osiguranja terete primaoca leasinga za svo vrijeme trajanja leasinga. Primalac leasinga plaća akontaciju

lih troškova za prvu godinu leasinga prilikom zaključenja ugovora, a eventualnu razliku u roku od osam dana od prijema opreme koju izda davalac leasinga.

12.3.
Primalac leasinga se obavezuje da će na zahtjev davaoca leasinga podmiriti i druge troškove koje je proizvođač ili izdavalac leasinga zbog neizvršenja obaveza iz člana 13, i to po važećem cjenovniku davatelja leasinga.

13. Obaveze primaoca leasinga u leasing periodu

13.1. Pravo vrijeme plaćanja svih obaveza po ovom ugovoru, primalac leasinga se obavezuje:

13.2.
da će na sopstvene troškove održavati (tekuće i investiciono održavanje) opremu, i da će njome rukovati s pažnjom dobrog privrednika,

13.2.
da će u korištenju opreme bezuslovno poštovati uputstva za upotrebu i održavanje opreme, kako ih je propisao isporučilac, odnosno proizvođač.

13.3.
da će u korištenju opreme poštovati zakone i druge propise.

13.4.
da će za održavanje opreme koristiti isključivo originalne rezervne dijelove,

13.5.
da neće narušiti integritet opreme.

13.6.
da će, ako u suglasnosti sa davaocem leasinga ili bez nje bude izvršio promjene, dograđivanja, ili promjene spoljnih oznaka na opremi, opremu vratiti u prvobitno stanje, pri tom ne ugrožavajući njenu funkcionalnost ili spoljni izgled,

13.7.
da neće davati opremu na korišćenje trećim osobama bez prethodne pismene suglasnosti davaoca leasinga.

13.8.
da će, ako opremu koriste zaposleni primaoca leasinga ili druga lica bezuslovno obezbjediti potrebnu dokumentaciju koja je propisana ili pravilima osiguravajućeg društva predviđena za ovakav način davanja na korišćenje, te obezbjediti odgovarajuću stručnu i drugu osposobljenost takvih korisnika.

13.9.
da će, u slučaju kad zakon ili drugi propisi definišu internu ili neku drugu kontrolu ispravnosti opreme, dozvoliti korišćenje opreme samo ako je ispravnost utvrđena na propisani način,

13.10.
da će odmah obavjestiti davaoca leasinga o svakom pokušaju trećeg lica da formalno ili djelima pokuša ostvariti bilo kakvo pravo na opremi, te ako je to potrebno priječiti svaki pokušaj trećeg lica koji bi mogao ugroziti pravo svojine primaoca leasinga ili pravo zalogu davaoca leasinga čak i ako je ovo povezano s određenim troškovima,

13.11.
da će, najmanje 8 (osam) dana prije promjene svog statusa ili adrese i sjedišta, odnosno mjesto boravka

bilo pravno ili fizičko, kao davalac leasinga, o tome pismeno obavijestiti davaoca leasinga. U slučaju promjene vlasništva, fizičko ili pravno lice koje prima leasing, da kod organa koji vodi registar pravnih osoba, odnosno sudu, zatraži da se u registar pravnih osoba, odnosno sudu, upiše ime i prezime fizičke osobe, zahtijeva podatke iz ovog članka, a takođe može da zatraži da se u registar pravnih osoba, odnosno sudu, upiše ime i prezime fizičke osobe, zahtijeva podatke iz ovog članka, a takođe može da zatraži da se u registar pravnih osoba, odnosno sudu, upiše ime i prezime fizičke osobe, zahtijeva podatke iz ovog članka.

13.13. Davalac leasinga je dužan da prije registracije vozila koje se registruje, uvijek blagovremeno obaviti tehnički pregled vozila, da bi se osiguralo da su svi dokumenti potrebni za produženje registracije, te platiti troškove produženja registracije i osiguranja, drumarinu i troškove tehničkog pregleda.

13.14. U slučaju vraćanja opreme davaocu leasinga pod uslovima predviđenim ovim ugovorom vratiti na početku leasing perioda. Ako stanje vraćene opreme ne bude u skladu s odredbama ugovora, davalac je leasinga ovlašten da na trošak primaoca leasinga izvrši potrebne popravke kako bi opremu vratio u ugovorom zahtijevano stanje. Za podmirenje ovih troškova davalac leasinga može da aktivira sredstva obezbjeđenja iz ovog ugovora.

13.14. Davalac leasinga je dužan da u bilo koje vrijeme provjeri da li primalac leasinga ispunjava obaveze u vezi održavanja, korišćenja, označavanja i nemješanja u integritet opreme.

13.14. Davalac leasinga je dužan da u bilo koje vrijeme provjeri da li primalac leasinga ispunjava obaveze u vezi održavanja, korišćenja, označavanja i nemješanja u integritet opreme.

13.14. Davalac leasinga je dužan da u bilo koje vrijeme provjeri da li primalac leasinga ispunjava obaveze u vezi održavanja, korišćenja, označavanja i nemješanja u integritet opreme.

14. Status opreme nakon isteka leasing perioda

14.1. Davalac leasinga je dužan 30 dana nakon što su uredno podmirene sve obaveze iz ovog ugovora primaocu leasinga izdati dokument, kojim se može izbrisati pravo zalog na predmetu leasinga.

15. Prenos prava davaoca leasinga ili primaoca leasinga

15.1. Davalac leasinga može svoja prava i obaveze iz ovog ugovora prenijeti na treće lice ako pri tom ne ugrožava prava primaoca leasinga. Primalac leasinga nema pravo na raskid ugovora ako takva substitucija ne mijenja njegova prava i obaveze po ovom ugovoru.

15.2. Primalac leasinga može davaocu leasinga da predloži prenos svojih prava i obaveza na treće lice ako na taj način ne ugrožava prava davaoca leasinga. Davalac leasinga ovakav prijedlog može da odbije.

16. Izmene i dopune ugovora

16.1. Ugovorne strane su saglasne da će izmjene i dopune ugovora vršiti u pisanoj formi.

16.2. Troškove izmjena i dopuna ugovora snosi primalac leasinga.

17. Ostalo

17.1. Primalac leasinga dozvoljava davaocu leasinga da ga obavještava o svojim novostima u poslovanju i komercijalnim akcijama. U suprotnom će slučaju primalac leasinga pismeno obavijestiti davaoca leasinga da se s primanjem obavjesti ne slaže.

17.2. Pod opremom se podrazumijevaju sve vrste predmeta leasinga.

18. Nadležnost suda

18.1. U slučaju spora ugovara se nadležnost suda prema sjedištu davaoca leasinga.


Ugovor br. 2428/13

Datum : 11.10.2013. godine

Davalac leasinga

2 

Primalac leasinga



Društvo za leasing i finansiranje NLB Leasing
Podgorica, d.o.o. Podgorica
81000 Podgorica
Stanka Dragojevića 44a
opst. 30/31-03963-8
PIB: 62421461

OVLAŠĆENJE

Preduzeće NLB Leasing Podgorica, d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, matični br. 02421461, kao vlasnik i davalac lizinga ovlašćuje [REDACTED] NIKŠIĆ da u naše ime izvrši registraciju vozila / produženje registracije vozila na ime vlasnika vozila NLB Leasing Podgorica, d.o.o., kao i da preuzme saobraćajnu dozvolu.

Podaci o vozilu


Naziv vozila: KIA
Tip vozila: SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN
Br. šasijske [REDACTED]
Br. motora: D4FDBZ050598

Vozilo je dato u lizing na osnovu ugovora o lizingu br. 2428/13 od 11.10.2013 zaključenom između NLB Leasing Podgorica, d.o.o. kao davalca lizinga i [REDACTED] NIKŠIĆ kao primaoca lizinga.

Sve troškove registracije/produženja registracije kao i troškove obaveznog osiguranja, kasko osiguranja i tehničkog pregleda snosi primaoc lizinga.

Podgorica, 11.10.2013. god.

NLB Leasing Podgorica, d.o.o.



NLB Leasing Podgorica d.o.o.
Stanka Dragojevića 44a
81000 Podgorica, Crna Gora

T: + 382 20 667 655
F: + 382 20 667 656

Žiro-račun: 530-6593-22
PIB: 02421461
PDV: 30/31-03963-B

OVLAŠĆENJE

Preduzeće NLB Leasing d.o.o., Stanka Dragojevića 44a, PIB 02421461, kao vlasnik i davalac lizinga, ovlašćuje [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED], Nikšić da u naše ime izvrši registraciju vozila/produženje registracije, kao i preregistraciju vozila, kao i da preuzme saobraćajnu dozvolu, a sve na ime vlasnika vozila, NLB Leasing-a d.o.o. Podgorica.
Novi korisnik lizinga je [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED]

Podaci o vozilu:

Naziv vozila: KIA
Tip vozila: SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN
Broj šasije: [REDACTED]

Vozilo je dato u lizing na osnovu ugovora o lizingu br. 2428/13, od 11.10.2013. godine, zaključenom između NLB leasing d.o.o. Podgorica, kao davalca lizinga i [REDACTED] iz Nikšića, JMBG [REDACTED], Nikšić kao primaoca lizinga.

Sve troškove registracije/produženja registracije/preregistracije, kao i troškove obaveznog osiguranja, kasko osiguranja i tehničkog pregleda, snosi korisnik lizinga.

U Podgorici, 11.10.2013.g.



NLB Leasing Podgorica d.o.o.



Polisa broj	POL-00005523
Polisa broj	02-00001803
Polisa broj	POA-000073/13

POLISA POL-00005523

Ugovarač	
MB	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]
Period osiguranja	
11.10.2013 (24:00) - 11.10.2014 (24:00)	Period obračuna
11.10.2013 - 11.10.2014	
Predmet osiguranja: Putničko vozilo: KIA SPORTAGE 1.7 CRDI; Broj šasije: [REDACTED] (NK EM 360); AO POLISA 0300850990	

JEDAN VOZAC [REDACTED] JMBG [REDACTED]

VEZA SA POLISOM 07022433 - POL-00001803-storno

Karakteristika	Vrijednost	Valuta/ Jed. mere
Boja	BUJELA	
Broj motora	D4FDBZ050598	
Broj registrovanih mjesta	5	Br
Godina proizvodnje	2012	god
Namjena vozila	Standardno vozilo	
Novonabavna vrijednost/vrijednost	20.500,00	EUR
Radna zapremina motora u cm3	1685	cm3
Snaga motora	85	kW
AK-01-02 - Putnička vozila - potpuni kasko		
Vrsta osiguranja	Auto kasko na novu vrijednost	Šifra: 030104
Osiguravajuć		
Naziv	DELB LEASING DOO	MB 02421461
Adresa	BULEVAR STANJA DRAGOMIRIĆA 44A 81000 PODGORICA, GRAD Crna Gora	Telefon
Suma osiguranja		
Uloga	Način ugovaranja	Iznos
Suma osiguranja za osigurani predmet	Na osnovu vrijednosti	20.500,00
Franchiza		
Franchiza	Sa franchizom 10% od štete	
Obračun za predmet		
Premija		846,65
Popust 10% ako za vozilo postoji AO polisa Sava Montenegro		-84,67
Popust 5% ako su izbor izvođača i način popravke prepušteni osiguravaču		-38,10
Popust 5% ako osiguranim vozilom upravlja samo jedan korisnik - vozač		-36,19
Ukupna premija bez poreza		687,69
Porez na premiju		20,63

POLISA: POL-00005523

Datum štampe: 11.10.2013 13:56:46

Strana 1 od 2

4. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ВОЗНЈА

4.1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

МАТИЧНИ БРОЈ

□ □ □ □ □ □ □ □

34.	Назив организације	NLB LEASING RODONICA / [REDACTED]	
35.	Грана дјелатности		
36.	Општина	RODONICA	
37.	Мјесто	RODONICA	
38.	Улица	STANKA DRAGOMIRICA	
39.	Број	44A	
40.	Општина		
41.	Мјесто		
42.	Улица		
43.	Број	Кућа - зграда	улаз - блок

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

4.2. ПОДАЦИ О РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ

44.	Презиме			
45.	Име			
46.	Општина			
47.	Мјесто			
48.	Улица			
49.	Број	Кућа - зграда	спрата	става

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □

4.3. ПОДАЦИ О РАНИЈЕМ НОСИОЦУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА

50.	Назив организације и матични број		
51.	Општина		
52.	Мјесто		
53.	Улица		
54.	Број	Кућа - зграда	улаз - блок

□ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

□ □ □ □

5. ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАХТЈЕВ

55.	Вријеме за које се захтијева привремена регистрација	
56.	Назив органа који је извршио претходну регистрацију	
57.	Датум до ког важи претходна регистрација	
58.	Разлог одјаве (закружити одговор)	
	Непродужена регистрација у законском року _____ 1	Расходовано возило _____ 5
	Отуђење возила _____ 2	Уништено возило _____ 6
	Промена пребивалишта _____ 3	Остали разлози _____ 9
	Наставак возила _____ 4	
59.	Шта је са регистарским таблицама (закружити одговор)	
	Вратиле органу који је возило регистровао _____ 1	Изгубљене _____ 4
	Уништена (неупотребљиве) _____ 2	Задржане на возилу _____ 5
	Настале _____ 3	Остале _____ 9

Потпис подносиоца захтјева

у _____
Дана _____ 20 ____ год.

Илић

6. ПОДАЦИ КОЈЕ УПИСУЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

60.	Орган унутрашњих послова	
61.	Датум рјешавања захтјева	
62.	Претходна регистарска ознака	
63.	Правна регистрација	Датум
64.		Мјесто (Општина)
65.		Регистарска ознака
66.	Број свобраћајне дозволе	
67.	Датум до ког важи дозвола	
68.	Број потврде о привременој регистрацији	
69.	Датум до ког важи потврда о привременој регистрацији	

у _____
Дана 24. 10. 20 13 год.

М.П.

Илић

Потврђујем пријем свобраћајне дозволе - потврде о привременој регистрацији - регистарских таблица

у _____
Дана 04. 11. 20 13 год.

Потпис примаоца

Илић

17.10.22

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
IKŠIĆ

aktiv organizacione jedinice)
oj: _____
atum: _____

30-09-2022
12248

ZAHTEJEV
za registraciju motornih i priključnih vozila

3,5,10-

Podaci o vlasniku ili korisniku lizinga:
Prezime, ime/naziv vlasnika ili korisnika:
Jedinstven matični broj lica/matricni broj:
Prebivaliste ili boravište/sjediste:
Adresa:

NIKŠIĆ

Podaci o vozilu:

Registarska oznaka
Marka
Tip/model
Vrsta
Komercijalni opis
Broj sasije
Dozvoljena nosivost (kg)
Masa praznog vozila (kg)
Broj osovine
Zapremina/snaga motora (cm3/kW)
Vrsta goriva
Boja
Broj mjesta za sjedenje/stajanje
Godina proizvodnje
Broj motora

NK
KIA
SPORTAGE 1,7 CRDI EX URBAN
PUTNIČKO
ZATVORENO

1457
2
1685 / 85
NAFTA
BUELA
5 /
2012
D4FDBZ050598

- potpis

Potvrda o tehničkom pregledu-redovni, vanredni ili kontrolni:

Naziv ovlašćenog pravnog lica
Sjedište ovlašćenog pravnog lica
Matični broj
Napomena
Datum vršenja pregleda

GYM CAR TEAM DOO
NIKŠIĆ
03315738
16.06.2022

Podaci o osiguranju:

Osiguravajuća kuća: SAVA OSIGURANJE
Početak osiguranja: 24.06.2022 13:37

Broj polise: 0301320394
Završetak osiguranja: 24.06.2023 13:37

Ovlašćujem stanicu za tehnički pregled vozila da u moje ime preuzme saobraćajnu dozvolu i
registrarske tablice:

(potpis podnosioca zahtjeva)

Imena:

tjev se popunjava čitko štampanim slovima.
nost podataka potvrđuje podnosilac zahtjeva potpisom
17.07.2022.



Potpis ovlašćenog lica:

(potpis podnosioca zahtjeva)

17.07

UGOVOR O POKLONU VOZILA

Zaključen između:

1. [REDAKCIJA] iz Nikšića, JMBG: [REDAKCIJA] po punomoćju OV 3222/2022 – Notar Tanja Čepić punomoćnik [REDAKCIJA] iz Nikšića, JMBG: [REDAKCIJA] (u daljem tekstu: Poklonodavac)

2. [REDAKCIJA] iz Nikšića, JMBG: [REDAKCIJA] u daljem tekstu: Poklonoprimac)

Ugovorne strane su se sporazumjele u sledećem:

ČLAN 1.

Poklonodavac poklanja Poklonoprimcu putnični automobil marke: KIA, tip: SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, broj šasije: [REDAKCIJA] reg. oznaka NK – [REDAKCIJA] boja: bijela, snaga motora 85kw, zapremina 1685 cm³, godina proizvodnje 2012.

ČLAN 2.

Poklonodavac poklanja Poklonoprimcu svoje teretno vozilo iz člana 1. ovog Ugovora. Vrijednost poklona se procjenjuje na iznos od 4.000,00 Eur (slovima: četiri hiljade eura).

ČLAN 3.

Poklonodavac garantuje Poklonoprimcu da je vozilo iz člana 1. ovog Ugovora regularno i istu ustupa Poklonoprimcu u državinu odmah po zaključenju ovog Ugovora. Poklonoprimac prima poklonjenu stvar sa zahvalnošću i odnosiće se prema njemu sa zahvalnošću kao dobar domaćin.

ČLAN 4.

Poklonodavac i Poklonoprimac su saglasni da se Poklonoprimac ima smatrati vlasnikom vozila danom zaključenja ovog Ugovora, odnosno ovjerom kod Notara.

ČLAN 5.

Poklonoprimac je ovlašćen da na osnovu ovog Ugovora i bez daljeg učešća Poklonodavca izvrši prenos navedenog vozila kod odgovarajućeg organa na svoje ime kao vlasnik i držalac istog.

ČLAN 6.

Sve troškove u vezi realizacije ovog Ugovora snosi Poklonoprimac.

ČLAN 7.

Ovaj Ugovor ovjeriće se kod Notara u Nikšiću.

ČLAN 8.

Sve eventualne sporove iz ovog Ugovora rješavaće se sporazumno, a u protivnom preko nadležnog Suda.

ČLAN 9.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, za potrebe ugovornih strana.

U Nikšiću, 23.06.2022. godine

Poklonodavac

[REDAKCIJA]
punomoćnik [REDAKCIJA]

Poklonoprimac

Lješković Anja

[REDAKCIJA]

PUNOMOĆJE

Ovlašćujem [REDACTED] JMBG [REDACTED] l.k. br. [REDACTED] PJ Nikšić da u moje ime i za moj račun kao poklonodavca može sa poklonoprincipcem [REDACTED] JMBG [REDACTED] l.k. br. [REDACTED] PJ Nikšić, zaključiti ugovor o poklonu putničkog vozila.

Podaci o putničkom vozilu:

MARKA I TIP: KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN

BROJ ŠASIJE: [REDACTED]


REGISTARKA OZNAKA: NK-[REDACTED]

Punomoćnik je takođe ovlašćen i da preda u posjed predmetno vozilo kao i da preduzima sve pravne i faktičke radnje koje će poklonoprincipcu omogućiti potpuno vlasničko raspolaganje predmetnim vozilom.

Ovo punomoćje je izraz moje vlastite volje, dato je bez prinuda ili prevare, sve njegove pravne posljedice prihvatam, te ga kao takvog svojim potpisom osnažujem i ovjeravam.

U Podgorici, 22.juna 2022.godine

Davalac punomoćja:

[REDACTED]


ZAPISNIK

O OBAVLJANJU SLUŽBENE RADNJE VAN KANCELARIJE

Na zahtjev [REDAKTIRANO], rođene dana [REDAKTIRANO] JMBG [REDAKTIRANO] državljanina Crne Gore, l.k.br. [REDAKTIRANO] izdata od MUP-a Crne Gore-PJ Nikšić, zbog nemogućnosti da stranka pristupi u moju kancelariju, a po dozvoli Višeg suda u Podgorici Kris.br. 43/22 od 20.juna 2022.godine, pristupila sam u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, na adresi Velje Brdo bb, Spuž, Podgorica.

Ja, notar Tanja Čepić, sa službenim sjedištem u Podgorici, ul. Njegoševa br.3, ovjerila sam potpis [REDAKTIRANO] JMBG [REDAKTIRANO] pod OV br.3222/2022 dana 22.juna 2022.godine, na Punomoćju.

U Podgorici, dana 22.juna 2022.godine u 10,30 časova.

NOTAR



Ja, NOTAR, Tanja Čepić, PODGORICA, Njegoševa 3

PODGORICA, JMBG: [REDACTED]
(ime i prezime, datum rođenja i adresa prebivališta/boravišta lica čiji se potpis ili rukopis ovjerava)

svojeručno potpisao ovu ispravu

svojeručno potpisao ovu ispravu
svojeručno potpisao ovu ispravu/na ispravu stavio otisak prsta/ priznao potpis za svoj

svojeručno napisao rukopis/ranije rukopis svojeručno napisao/slijepo ili slabovidno lice svojeručno na ispravi napisalo rukopis).

stevletnost imenovanog utvrđena je na osnovu

stovjetnost imenovanog utvrđena je na osnovu
lične karte br. [REDACTED] izdate od strane PJ Nikšić dana 17.09.2018. sa rokom važenja do
17.09.2028.

17.09.2028. _____
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

ii izjavom svjedoka III

II izjavom svjedoka III (ime i prezime, zadržanje, adresa i mjesto prebivališta odnosno boravišta, ulica i broj)

identitet utvrđen na osnovu III.

Sliji identitet utvrđen na osnovu III. (broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Ime i prezime lica čiji se potpis ovjerava ispisao je svjedok III

čiji je identitet utvrđen na osnovu III.

Čiji je identitet utvrđen na osnovu III,
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovanom je isprava pročitana.

Imenovanom je isprava pročitana.
(pročitana/pročitana pomoću tumača/prevedena sadržina)

Identitet tumača je utvrđen na osnovu

Identitet lumača je utvrđen na osnovu III
(broj i datum izdavanja lične karte, putne isprave ili drugog dokumenta sa fotografijom)

Imenovan je ovlašćen za zastupanje na osnovu _____
(akt kojim je

Imenovan je ovlašćen za zastupanje na osnovu _____
(akt kojim je dato ovlašćenje za zastupanje)

Prema članku 10 stav 2 Zakona o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, notar nije odgovoran za sadržinu isprave na kojoj se vrši ovjera potpisa.

Broj: OV- ~~3222~~ 022

Broj: OV- 3222/2022
Ovjera izvršena dana 22.06.2022. u 13:35 u Podgorici

Ovjera izvršena dana 22.06.2022., 13:35, u Podgorici
(mjesto gdje se ovjera potpisu kada se ovjera vrši van službenih prostorija)

Naknada za rad notara 200 evru po tarifnom broju 21 st.2 u iznosu od 27,50 €, i troškovi u iznosu od 1,00 €, sa PDV-om od 5,98 €, što predstavlja ukupno od 34,48 €, naplaćena je.

Notar
Tanja Čepić



POTVRDA O OVJERI POTPISA

NOTAR Perović Marinko iz Nikšića, ul. Alekse Bakovića br. 115

Potvrđujem da su mi:

_____ rođen dana _____ godine, sa
prebivalištem u Nikšiću, _____ (po punomoćju Lješković
Sanje OV 3222/2022 – Notar Tanja Čepić)

_____ rođena dana _____ godine, sa prebivalištem
u Nikšiću, _____

Svojeručno potpisali ovu ispravu.

Identitet imenovanog _____ utvrdio sam na osnovu lične
karte broj: _____ izdata od strane MUP-a CG – PJ Nikšić, dana
07.08.2020. godine

Identitet imenovane _____ utvrdio sam na osnovu lične karte
broj: _____ izdata od strane MUP-a CG – PJ Nikšić, dana
03.02.2021. godine

Broj: OV 3033/2022
U Nikšiću, 23.06.2022. godine, u 12:29 časova

Taksa odnosno naknada za izvršenu ovjeru naplaćena je u iznosu od
7,26EUR





Broj: 17/02-2-987/2-22

Nikšić, 27. jun 2022. godine

Uprava prihoda i carina - Područna jedinica Nikšić na osnovu čl. 6. i 54. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG" br. 65/01, 29/05 i "Sl.list CG" br. 20/11, 47/17) i čl. 6. Zakona o porezu na promet upotrebljivanih motornih vozila, plovni objekata, vazduhoplova i letilica ("Sl.list RCG" br. 55/03, i "Sl.list CG" br. 73/10, 40/11 i 34/14) i člana 18, 21 i 22 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG" br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući po zahtjevu broj 17/02-2-987/1-22 od 24.06.2022. godine Lješković Anje u predmetu obračuna i naplate poreza na poklon upotrebljavanog motornog vozila, d o n o s i

R J E Š E N J E

Ulica - , JMB OSLOBAĐA se plaćanja poreza na promet upotrebljavanog motornog vozila po osnovu poklona motornog vozila.

Žalba ne odlaže izvršenje Rješenja.

O p r a z l o Ź e n j e

U toku sprovedenog postupka, a na osnovu prezentirane dokumentacije ustanovljeno je da je dana 23.06.2022. godine zaključen Ugovor o poklonu motornog vozila OV. 3033/2022 i isti je ovjeren kod notara Perović Marinka u Nikšiću, između kao poklonodavca, s jedne strane i kao poklonoprimca, s druge strane.


Iz priložene dokumentacije proizilazi da se Lješković Anja kao poklonoprimac u odnosu na poklonodavca nalazi u prvom naslednom redu te je na taj način stekla svojinu nad putničkim motornim vozilom marke KIA, tip SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN, br. šasije br. motora -, godina proizvodnje 2012, datuma prve registracije 07.05.2012. godine, radne zapremine 1685 cm³, snaga motora 85 KW, registarski broj vozila NK-

Uvidom u predmetno rješenje o poklonu ova Područna jedinica je utvrdila da se poklonoprimac u odnosu na poklonodavca nalazi u I naslednom redu, te je shodno odredbi čl. 6 Zakona o porezu na promet upotrebljivanih motornih vozila, plovni objekata, vazduhoplova i letilica ("Sl. list RCG" br. 55/03 i "Sl. list CG" br. 73/10, 40/11 i 34/14) kojom je propisano da porez na promet ne plaća poklonoprimac koji je u odnosu prema poklonodavcu u prvom naslednom redu i naslednik koji je u odnosu prema ostaviocu u prvom naslednom redu, riješeno je kao u dispozitivu rješenja

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rješenja Ministarstvu finansija Crne Gore. Žalba se predaje neposredno ovoj Područnoj jedinici ili putem pošte i taksira sa administrativnom taksom u iznosu od 8,00 € iz Tarifnog br.5 Zakona o administrativnim taksama («Sl.list RCG» br. 55/03...02/06 i «Sl.list CG», broj 22/08...26/11 i 18/19). Taksa se uplaćuje na račun broj 832-3161017-60 - Administrativna taksa – Uprava prihoda i carina.


Obradila

Jovanka Rondović, Samostalni referent



Telefon: +382 40 213 105v

E-mail: jovanka.rondovic@tax.gov.me



**SAVA**
OSIGURANJESava osiguranje AD Podgorica
Ul. Svetlane Kane Radević br. 1,
81 000 Podgorica, Crna Gora
Matični broj PIB: 02303388
Zero račun: 540 394 30, 520 528105-61
Call center: 00382 20 40 30 20
www.savaosiguranje.me
info@savaosiguranje.me**POLISA**osiguranja vlasnika, odnosno korisnika
motornih vozila od odgovornosti za štete
pričinjene trećim licima

Za MUP

Polisa broj: **0301320394**

Zamjena:

IS br. polisa: **02018808182**

Registarska oznaka vozila

NK

Filijala/zastupnik: **SEN TOR ZA PRODAJU OSIGURANJA**

Podaci o ugovorniku osiguranja

Ime i prezime/naziv

Grad: **NIKŠIĆ GRAD**

Ulica i broj

JMBG/PIB

Br. tel.

Podaci o osiguraniku

Ime i prezime/naziv

Grad: **NIKŠIĆ GRAD**

Ulica i broj

JMBG/PIB

Br. tel.

Podaci o vozilu

Vrsta

PUTNIČKO VOZILO

Godina proizvodnje

2012

Marka i tip

KIA SPORTAGE 1.7 CRDI EX URBAN

Snaga KW

55

Broj šasijske

D4FDBZ080598

Zapremina ccm

1585

Broj motora

STANDARDNO VOZILO

Broj mjesta

5

Namjena

Nosivost kg

Trajanje osiguranja

24.06.2022**19.07****24.06.2023****19.07**

Osiguranje počinje

godine u

časova i traje do

godine u

časova

I. Autoodgovornost - Osiguranje od autoodgovornosti se summa osiguranja po jednom štetnom događaju u skladu sa ZOO5

Tar. grupa

Tar. podgrupa

Osnovna premija

Prem. razred

180.91

Doplatak/popust

II. Proticenje osiguravajućeg pokrivanja

II-a Osiguranje lica od posljedice nesreće

Vozac

Putnik

Osig. suma za slučaj smrti

Osig. suma za slučaj invaliditeta

Premija

0

II-b

Suma osiguranja

Premija

6.50

II-c

Osiguranje putnika na putu

Poplatka u slučaju manjeg kvara i vuča (šlepanje)

Suma osiguranja

Premija

6.50**PREMIJA****ZA ISPLATU**

I

II-a

II-b

II-c

180.91**0.50****0****6.50****203.19****SVEGA:**Na ovo osiguranje primjenjuju se Uslovi osiguranja, koji čine sastavni dio
ugovora i uručeni su osiguraniku: **Tomica Neško**

Osiguravač:

Ime i prezime:

10**03 444 44 40**

Šifra:

Br. ovlaštenja:

Nikšić

Potpis:

U

dana

24.06.2022

godine

Ugovornik osiguranja:



CAR
TEAM

GYM CAR TEAM D.O.O
81400 Nikšić, ul. Hercegovački put 5
Tel: +382 67 333 779
+382 69 244 104
Žiro račun: 535-20338-78 Prva banka
530-50170-47 NLB banka
PIB: 03315738 PDV: 40/31-03580-0

ZAPISNIK
o tehničkom pregledu vozila
BR: 0666/22

tehničkog pregleda:

☒ Redovni

☐ Vanredni

☐ Kontrolni

ci o vozilu:

Tip vozila:	PUTNIČKO	Registarska oznaka:	NK [REDACTED]
Marka:	KIA	Datum prve registracije:	07.05.2012
Model:	SPORTAGE 1,7 CRDI EX U	Broj osovin:	2
Identifikacioni broj sasijske:	[REDACTED]	Broj točkova/pogon. točkova:	4 / 2
Identifikacioni broj motora:	D4FDB2050598	Dovoljena osovinjska opterećenja (kg):	
Godina proizvodnje:	2012	Boja:	BIJELA
Snaga motora (kW):	85	Broj mjesta za sjedenje:	5
Radna zapremina (cm ³):	1685	Broj mjesta za stajanje:	
Tip goriva:	NAFTA	Oznake pneumatika:	225/60R17
Omjer snaga/masa v. (kW/kg):	0,06	Dimenzija vozila (sir. x duz. x vis.):	
Najveća dozvoljena masa (kg):		Predjeni put (km):	212516
Masa (kg):	1457	Najveća konst brzina (km/h):	240
Visina (kg):			

Rezultati tehničke ispravnosti vozila:

☒ Ispravno

☐ Neispravno

Uočene nepravilnosti:

Napomena:



Kontrolor

1.

2.

Datum: 16.06.2022

Vrijeme: 12:15 / 12:45



GYM CAR TEAM D.O.O
81400 Nikšić, ul. Hercegovački put 5
Tel: +382 67 333 779
+382 69 244 104
Žiro račun: 535-20338-78 Prva banka
530-50170-47 NLB banka
PIB: 03315738 PDV: 40/31-03580-0

POTVRDA o tehničkoj ispravnosti vozila

Redni broj potvrde: 0666/22
Broj zadatka: 0666/22

Podaci o vozilu:

Tip vozila:	PUTNIČKO	Registarska oznaka:	NK [REDACTED]
Marka:	KIA	Identifikacioni broj sasijske vozila:	[REDACTED]
Model:	SPORTAGE 1,7 CRDI EX URBAN	Broj motora:	D4FDB2050598

Ime i prezime vlasnika: [REDACTED]



Kontrolori:

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

Nikšić, 16.06.2022



CAR
TEAM

GYM CAR TEAM D.O.O

81400 Nikšić ul. Hercegovački put 5

Tel: +382 40 698 100

Mob: +382 67 333 779

Z.R.: 525-7373-41, 535-20338-78

PIB: 03315738

PDV: 40/31-03580-0

OVLAŠĆENJE

kojim u skladu sa čl.271 ZOBS, ja [REDACTED]
JMBG [REDACTED] iz Nikšića, kao vlasnik vozila
marke KIA SPORTAGE 1.7, reg.tablica [REDACTED] i br.
šasije [REDACTED] ovlašćujem stanicu za tehnički
pregled vozila "GYM CAR TEAM" doo, iz Nikšića, da nakon registracije, iz
MUP-a, a u moje ime može preuzeti saobraćajnu dozvolu (i registarske
tablice) od pomenutog vozila

Ovlašćenje se izdaje isključivo u cilju preuzimanja saobraćajne dozvole (i
reg.tablica) od strane gore navedene stanice za tehnički pregled, te se u
druge svrhe ne može koristiti

OVLAŠĆENJE IZDAO

Br. LK _____

Odgovorno lice stanice za teh.pregled



ПОД РЕГИСТРАЦИЈЕ: 347176

ОБРАЗАЦ 37-001

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ПОСРЕДСТВОМ: Милија
(Једноставно)



ЗАХТЈЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ
ВОЗИЛА НА МОТОРНИ ПОГОН - ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА

01.08.2017

8581

РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА

X112 [REDACTED]

NC [REDACTED]

ОПШТИНА СЕ РАДИ:

1

Друга регистрација возила
Порука регистрације
Промјена регистрације
Промјена регистрације
Промјена регистрације
Промјена регистрације
Промјена регистрације
Промјена регистрације
Промјена регистрације
Промјена регистрације

- 5. Промјена имаоца или података о имаоцу возила
- 6. Промјена техничких података о возилу
- 7. Замијена регистарских таблица
- 8. Промјена пребивалишта
- 9. Одјело - брисања из евиденције
- 10. Замијена саобраћајна дозвола

01.08.2017

17.08.2017

УДЈЕЛНИЦИ ВОЗИЛУ
ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

1.	Врста и облик	PUTNIČKO	
2.	Марка	OPEL	
3.	Тип	VEKTR 1,8	
4.	Земља произвођача		
5.	Година производње	1998	
6.	Број шасије	[REDACTED]	
7.	Број мотора	X18XE-14403066	
8.	Врста возила	LIMUZINA	
9.	Основна боја возила	SIVA - METALIK	
10.	Стандардна боја		

АПОМЕНА ИМАОЦУ ВОЗИЛА: Податке уносити штампаним
оцем или писаном машиниом у два примјерка.

Red. broj	Broj dopisa	Datum	Red. broj	Broj dopisa	Datum
46	04-233-9838/1	od 26.08.2005.god.	133	04-233-8444/1	
47	04-233-9849/1		134	04-233-8450/1	
48	04-233-9810/1		135	04-233-8449/1	
49	04-233-9820/1		136	04-233-8441/1	
50	04-233-9826/1		137	04-233-8495/1	od 02.08.
51	04-233-9846/1		138	04-233-8521/1	
52	04-233-9841/1		139	04-233-8531/1	
53	04-233-9795/1		140	04-233-8505/1	
54	04-233-9786/1		141	04-233-8492/1	
55	04-233-9778/1		142	04-233-8504/1	
56	04-233-9776/1		143	04-233-8579/1	od 03.08.
57	04-233-9784/1		144	04-233-8604/1	
58	04-233-9762/1		145	04-233-8738/1	od 05.08.
59	04-233-9783/1		146	04-233-8803/1	
60	04-233-9504/1	od 12.08.	147	04-233-8789/1	
61	04-233-9149/1		148	04-233-8377/1	
62	04-233-9185/1		149	04-233-8744/1	
63	04-233-9198/1	od 15.08.	150	04-233-8662/1	
64	04-233-9205/1		151	04-233-8768/1	
65	04-233-9203/1		152	04-233-8757/1	
66	04-233-9276/1	od 16.08.	153	04-233-8767/1	
67	04-233-9309/1		154	04-233-8698/1	
68	04-233-9318/1		155	04-233-8700/1	
69	04-233-9275/1		156	04-233-8783/1	
70	04-233-9319/1		157	04-233-8766/1	
71	04-233-9329/1	od 17.08.	158	04-233-8761/1	
72	04-233-9357/1		159	04-233-8784/1	
73	04-233-9181/1	od 12.08.	160	04-233-8851/1	od 08.08.
74	04-233-9452/1	od 19.08.	161	04-233-8852/1	
75	04-233-9129/1	od 12.08.	162	04-233-8860/1	
76	04-233-9150/1		163	04-233-8848/1	
77	04-233-9199/1	od 15.08.	164	04-233-8857/1	
78	04-233-9232/1		165	04-233-8850/1	
79	04-233-9201/1		166	04-233-8856/1	
80	04-233-9269/1		167	04-233-8855/1	
81	04-233-9270/1		168	04-233-8854/1	
82	04-233-9271/1		169	04-233-8853/1	
83	04-233-9272/1		170	04-233-8868/1	
84	04-233-9204/1		171	04-233-8867/1	
85	04-233-9200/1		172	04-233-8849/1	
86	04-233-8798/1	od 11.08.	173	04-233-8846/1	
87	04-233-8788/2				

Postupajući po Vašim dopisima pod brojevima gornjim provjerom preko UKP-a MUP-a RCG, MUP-a R.Srbije, i NCB-Interpol Beograd utvrdili smo da predmetna vozila ukupno njih 173 nijesu predmet međunarodne i centralne potrage.

Obradivač:
Vučinić Slobodan

SV



Načelnik Odjeljenja

Pavićević Milovan

[Signature]

gestovno

REPUBLIKA CRNA GORA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
CENTAR ZA KRIMINALISTIČKU TEHNIKU
Broj: 08-244- 36313
Podgorica 21.09.2005. godine

24-09/05

CB NIKŠIĆ

Predmet : Vještačenje saobraćajne dozvole (NL).

Veza: Vaš akt 04 broj 233-4323 od 17.08.2005godine.

U prilogu akta dostavljamo vam Izvještaj o vještačenju broj **11204/05-G**, skupa sa materijalom koji je bio predmet ispitivanja.

Prilog: - sporna saobraćajna dozvola serijskog broja 000402964.

NAČELNIK CENTRA ZA
KRIMINALISTIČKU TEHNIKU
Ratko Jančević



svojim aktom 04 broj 233-4323 od 17.08.2005 godine, dostavio je ovom spornu inostranu saobraćajnu dozvolu, (NL), serijskog broja 000402964, izdajući da se vještačenjem utvrdi da li se u konkretnom slučaju radi o autentičnom dokumentu, ili ne.
Postupajući po traženju, vještak je izvršio potrebna ispitivanja i uporedjenja, pa na osnovu toga daje sledeći :

N A L A Z

Ispitivanjem obrazca prethodno navedenog spornog dokumenata, pomoću univerzalnog komparativnog mikroskopa VSC - 1 i njegovim upoređenjem sa nespornim obrazcem istog, konstatovane su samo izražene sličnosti koje se ogledaju u sledećem :

- u boji
- u kvalitetu hartije,
- u kvalitetu štampe,
- u prisustvu elemenata zaštite
- na spornom dokumentu nijesu uočeni tragovi mehaničkog tretiranja niti hemijskog brisanja.

Naprijed navedene sličnosti dovoljne su za donošenje sasvim određenog zaključka o tome da li je obrazac spornog dokumenta, koji je i predmet ovoga vještačenja originalan, ili ne.

Na osnovu ovakvog nalaza, daje se sledeće :

M I Š L J E N J E

Obrazac sporne saobraćajne dozvole (NL), serijskog broja 000402964 je autentičan obrazac za isto.

IZVJEŠTAJ SAČINILA

Kohtić Mila dipl.ing.



Kontakten (A) 
TN-VR-43

Duplicaatcode
00

Aantal wijlen
4

soort
PERSONENACTO

Wett. (B)

CPB

TYPE

VEGIRA-B; XI.07E

Chassisnummer (C)



Plaats chassisnummer

OR BODEMPLANT BY R.

VOORZITTING

Aantal deuren

4

Aantal cilinders

4

Wegna ledig vuurtuig

1220 kg.

Wegstane maximum massa te koppelen aanhangeren:

Gereed

1800 kg.

Opgegeven de (D)

Model type

E 070.509.00

Bijzondere
VOOR DATTEN EERSTE TOELATING ZIE
HIERIN "afgegeven de"



STVO UNUTRASWJ
-final-

Wielren

.....

RUBRIEK "afgegeven de"

RA-B; X1.8XE

35276

chassisnummer (G)

chassisnummer

MODEMPLAAT BY R.

UITZITTING

al deuren

Kleur

GRIJS

istof

Aantal cilinders

4

ledig voertuig

Wielbasis

264 cm.

astane maximum massa te koppelen aanhangwagen:

sd Omgerekend


kg. 660 kg.

geven de (B)

Bruto bps

f.010.509,00

1998



Car.Goln, B.V. Bedr.nr. 18879

Algemeen Directeur van de RDW

000402964

000402964

Car Pass

Opel



1 JUN 1998

datum deel 2

VECTRA-B; X1.8XE

Type

Opel

Mark

Controlletoets

00

Duplicaatcode

IN-VR-43

Kantteken

8612

Kelcode



Car.Goln, B.V. Bedr.nr. 18879

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

OVERSCHRIFTEBETWIJS **NL**

Certificat de transfert
Transferecertificaat

Niet bij het voertuig te voeren.
bewaar dit thuis op een veilige plaats.

Het verschenenbewijs dient te worden overgedragen bij levering van het voertuig.

1. De oude eigenaar geeft deel II en het overdrachtbewijs aan de nieuwe eigenaar.

2. De nieuwe eigenaar gaat naar een postkantoor of naar een kantoor van de RDW waar verschenenbewijzen worden afgegeven.

Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (Nederlandse rijbewijs of nationaal paspoort met een afbeelding van de gegevens uit de basis administratieve persoonsgegevens) krijgt hij, als allen in artikel 9, een nieuw deel II, een overdrachtbewijs en het verschenenbewijs.

3. De nieuwe eigenaar geeft het overdrachtbewijs en het verschenenbewijs aan de oude eigenaar en krijgt dan van hem deel I en het voertuig. Het overdrachtbewijs kan de oude eigenaar aanhouden, dat het verschenenbewijs correct is overgedragen en dat hij niet meer aansprakelijk is.

Het verschenenbewijs dient te worden overgedragen bij levering van het voertuig aan een bedrijf dat door de RDW is erkend om een bedrijfsovername te doen.

1. De oude eigenaar geeft deel II en het overdrachtbewijs aan het erkende bedrijf.

2. Het bedrijf maakt het voertuig aan bij de RDW. Dit gebeurt direct op het bedrijf of op een postkantoor. Als allen in artikel 9, een nieuw deel II, een overdrachtbewijs en het verschenenbewijs.

3. Het bedrijf geeft het overdrachtbewijs en het verschenenbewijs aan de oude eigenaar en krijgt dan van hem deel I en het voertuig. Het overdrachtbewijs kan de oude eigenaar aanhouden, dat het verschenenbewijs correct is overgedragen en dat hij niet meer aansprakelijk is.

RIJSCHEIDDOM

Iedere eigenaarsverandering of
verandering in dit bewijs is VERBODEN!

Ontwerp en productie: Staat der Nederlanden
Lay-out: RDW/Versandam
Auteursrecht: Staat der Nederlanden
3 II 1211A

1998-1

RIJSCHEIDDOM
Iedere eigenaarsverandering of
verandering in dit bewijs is VERBODEN!
Ontwerp en productie: Staat der Nederlanden
Lay-out: RDW/Versandam
Auteursrecht: Staat der Nederlanden
3 II 1211A



Handwritten signature and date: 24-6-2004

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
KENTEKENBETWIJS
Certificat d'immatriculation Feuille 1
Registration certificate part 1
10-8-04
24-6-2004
3551-1513

07-244-1543
4.08.05



Ministarstvo unutrašnjih poslova RCG
Centar bezbjednosti Nikšić
Odsjek za kriminalističku tehniku

357-76

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

ana 4.08.05 u prostorijama CB Nikšić, povodom pregleda
la marke Opel Vectra, reg.oznaka
[REDACTED], broj motora X18XE - 144 030 66
144 030 66, vlasništvo [REDACTED]

3.08.05, aktom broj 233-8581 od 2.08.05
obračajnih dozvola se obratilo Odsjeku kriminalističke tehnike s: zahtjevom da
gled navedenog vozila, kao i da utvrdi da li postoje znakovi oštećenja -
na broju motora i šasije.

4.08.05, vlasnik vozila [REDACTED]
vozilom došao u krug CB Nikšić. Na vozilu je izvršen pregled i tom prilikom
mo da su podaci o navedenom vozilu tačni, vizuelnim pregledom nijesu
vi oštećenja - falsifikovanja na broju motora i šasije.

U Nikšiću, dana 4.08 2005. godine

Zabilješku sačinio

Gašović Zoran
Gašović Zoran

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA RCG
CENTAR BEZBJEDNOSTI NIKŠIĆ
SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

NIKŠIĆ

Molimo Vas da nas u pismenoj formi obavijestite da li se POTRAŽUJE
vozilo sledećih karakteristika:

- VLANSIK VOZILA (strane s.dozvole)
- VRSTA VOZILA
- MARKA VOZILA
- TIP VOZILA
- BROJ ŠASIJE
- BROJ MOTORA
- GODINA PROIZVODNJE
- SNAGA MOTORA
- RADNA ZAPREMINA
- B O J A
- PODNOSILAC ZAHTJEVA
- A D R E S A

publično
 Opel
 Vectra B 1.8
[REDACTED]
 neutrota
 1998.
 85 kw
 1796 cm³
 siva metalik
 hrvatski sanjs
 w. H. Balwokusliq SZL

П ПОМОЋНИК НАЧЕЛНИКА CENTRA
Zoran Bigović
[Signature]

[illegible]



UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET-PODGORICA
Homologacija motora i vozila

Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel. 081 243 019, Tel/Fax. 081 243 807, Ž. r. 510-154-63



CERTIFIKAT
Br. CE-11026/05

E10

*Kopija. VJERNA originalu
fy-6320/05*



kojim se konstatuje da, na osnovu provedenih ispitivanja, korišćeno vozilo:

Marka i trgovačka oznaka vozila: OPEL
Tip, varijanta i oblik vozila: Vectra B 1.8
Vrsta vozila i oblik karoserije: putničko - zatvorena
Kategorija vozila prema ECE: M1 VIN oznaka: [REDACTED]
Motor oznaka: neutvrđen snaga [kW]: 85 zapremina [cm³]: 1796
Proizvođač: OPEL (Njemačka)
Ispunjenost ekoloških parametara: Da
Godina proizvodnje: 1998

ispunjava uslove homologacijske i ekološke ispravnosti.

Na osnovu ovog Certifikata može se provesti postupak carinjenja i registracije ovog vozila na prostoru Crne Gore.

Datum: 29.07.2005. god.



Odgovorno lice:
Božidar Nikolić
Prof. dr Božidar Nikolić



UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET-PODGORICA
Homologacija motora i vozila

Cetinjski put bb, 81000 Podgorica, Tel. 081 243 019, Tel/Fax. 081 243 807, Ž. r. 510-154-63



CERTIFIKAT
Br. CE-11026/05



kojim se konstatuje da, na osnovu provedenih ispitivanja, korišćeno vozilo:

Marka i trgovačka oznaka vozila: OPEL
Tip, varijanta i oblik vozila: Vectra B 1.8
Vrsta vozila i oblik karoserije: putničko - zatvorena
Kategorija vozila prema ECE: M1 VIN oznaka: [REDACTED]
Motor oznaka: neutvrđen snaga [kW]: 85 zapremina [cm³]: 1796
Proizvođač: OPEL (Njemačka)
Ispunjenost ekoloških parametara: Da
Godina proizvodnje: 1998

ispunjava uslove homologacijske i ekološke ispravnosti.

Na osnovu ovog Certifikata može se provesti postupak carinjenja i registracije ovog vozila na prostoru Crne Gore.

Datum: 29.07.2005. god.



Odgovorno lice
Božidar Nikolić
Prof. dr Božidar Nikolić

oken
VR-43
icaatcode
Weldcode
8612
oleletter

BA-B; X1.8XE

deel 2

JUNI 1998



Pass

Kenmerk (A) Duplicaatcode
IN-VR-43 00
Soort Aantal wielen
PERSONENAUTO 4
Merk (P) OPEL
Type VECTRA-B; X1.8XE

Chassisnummer (B)

Plaats chassisnummer
OP BODEMPLAAT BY R.
VOORZITTING

Aantal deuren 4
Aantal cilinders 4
Brandstof GRISJ
B 4

Massa leedig voertuig 1220 kg.
Toegestane maxlms massa te koppelen aanhangwagen:
Ongelood 1300 kg.
Aangevoerd 660 kg.

Aangevoerd de (B)

JUNI 1998

Netto bps
f.010.509,00

Bijzonderheden
VOOR DATUM EERSTE TOELATING ZIE
RUBRIEK "a:gegeven de"



Prevod
Kraljevina Holandija

SAOBRAĆAJNA DOZVOLA
NL

Državno vlasništvo : Svakā svojevolljna dopuna ili izmjena u ovoj dozvoli je
ZABRANJENA !
Dizajn i proizvodnja : Enschede/Sdu
Lejaut : RDW Veendam
Autorska prava : Država Holandija

Registarski broj (A) :
TN - VR - 43

Duplikatna šifra :
00

Vrsta vozila : Putničko motorno vozilo

Marka (D) : O P E L

Gorivo : B

Tgovinska oznaka (tip) : VECTRA - B X1. 8XE

Broj šasije (E) : XXXXXXXXXX

Mjesto broja šasije : Kod desnog prednjeg sjedišta

Broj cilindara : 4

Boja : Siva

Osnova točkova : 264 cm

Težina praznog vozila : 1220 kg

Broj vrata : 4

Bruto porez bpm : 010.509,00 Euro

Datum prve registracije (B) : 11.06.1998 :

Dozvoljena maksimalna težina dodatne prikolice :
bez kočnica : 660 kg

sa kočnicama : 1300 kg

Primjedbe: **RDW-GAIK**
Direktor Državne službe za drumski saobraćaj
Form.br. : 008993266

Odjava:
18. April 2005

IZVOZ.

Ja, Radmila Niković, etatni sudski
tumač u njemački jezik, potvrdila
je ovom Republičkom sekretatu za
pravosuđe, broj 07-2473-1187
od 2.11.2005. godine, potvrđujem da je ovaj
prevod vjeren originalu koji je sastavljen
na Republičkom sekretatu
Niković Radmila



Prevod
Kraljevina Holandija

SAOBRAĆAJNA DOZVOLA
NL

Državno vlasništvo : Svaka svojevolutna dopuna ili izmjena u ovoj dozvoli je
ZABRANJENA !

Dizajn i proizvodnja : Enschede/Sdu

Lejaut : RDW Veendam

Autorska prava : Država Holandija

Registarski broj (A) :

TN - VR - 43

Duplikatna šifra :

00

Vrsta vozila : Putničko motorno vozilo

Marka (D) : O P E L

Gorivo : B

Tgovinska oznaka (tip) : VECTRA - B X1.8XE

Broj šasije (E) : XXXXXXXXXX

Mjesto broja šasije : Kod desnog prednjeg sjedišta

Broj cilindara: 4

Boja : Siva

Osnova točkova: 264 cm

Težina praznog vozila : 1220 kg

Broj vrata: 4

Bruto porez bpm : 010.509,00 Euro

Datum prve registracije (B) : 11.06.1998 :

Dozvoljena maksimalna težina dodatne prikolice :
bez kočnica : 660 kg

sa kočnicama: 1300 kg

Primjedbe: **RDW-GAIK**

Direktor Državne službe za drumski saobraćaj

Form.br. : 008993266

Odjava:

18. April 2005

IZVOZ.

[Faint handwritten text and signature]





Met blokletters invullen
Persoonsgegevens aangever

Invullen door RDW of erkend bedrijf

Naam _____
Voorletter(s) _____
Adres _____
Postcode en woonplaats _____
Land _____
Geboortedatum _____
Legitimatie soort _____
Nummer _____
Plaats afgifte _____
Land afgifte _____
Datum afgifte _____

Transactierode
Uitvoer
kenteken



Stempel Oor. Go Int. B.V. Bedr. nr. 18879
datum van
afhandeling

Voertuiggegevens

Kenteken _____
Merk _____
Voertuig-
identificatienr. _____

Ondertekening

Ondergetekende aangever verklaart hierbij het voertuig zoals op dit
blad is omschreven voorgoed buiten Nederland te zullen brengen.

Plaats

Datum

Handtekening
aangever

Let op! Onderstaande tekst is van toepassing op het deel II van het kentekenbewijs.
De aangever, die tevens de bij de RDW geregistreeerde eigenaar/
houder is, verklaart dat het deel II volgens richtlijn 1999/37 of
overschrijvingsbewijs of kopie deel III ontbreekt.

De RDW bevestigt hierbij dat het ontbreken van het deel II volgens
richtlijn 1999/37 geen belemmering vormt voor registratie in een
andere EU-landstaat.

Handtekening
geregistreeerde
eigenaar/
houder

Belangrijk

Het oorspronkelijke kentekenbewijs (zie hierboven bij 'kenteken') is vanaf
bovenstaande datum van afhandeling ongeldig.

Indien hierboven 'uitvoerkenteken' is ingevuld, is deze uitvoerverklaring
tevens een uitvoerkentekenbewijs. Met dit uitvoerkentekenbewijs kan het
voertuig over de weg naar het buitenland worden gebruikt. Het bewijs is
14 dagen vanaf bovenstaande datum van afhandeling geldig, tenzij de
vervaldatum van de APK vóór bovenstaande datum van afhandeling ligt.
In dat geval geldt de vervaldatum van de APK.

Van deze verklaring worden geen duplicaten verstrekt.

Handwritten: 4-6330/65
Stamp: 02218-140 Dijksterhuis

Met blokletters invullen
Persoonsgegevens aangever

Naam: [naam]
Voorletters(j): [voorletters]
Adres: [adres]
Postcode en woonplaats: [postcode en woonplaats]
Land: [land]
Geboortedatum: [geboortedatum]
Legitimatie soort: [legitimatie soort]
Nummer: [nummer]
Plaats afgifte: [plaats afgifte]
Land afgifte: [land afgifte]
Datum afgifte: [datum afgifte]

Transactiecode
Uitvoer kenteken

Invullen door RDW of erkend bedrijf



StempelCentr. Go Int. B.V. Eedr.nr. 18879
datum van afhandeling

Voertuiggegevens

Kenteken
Merk
Voertuig-identificatienr.

Ondertekening

Ondergetekende aangever verklaart hierbij het voertuig zoals op dit blad is omschreven voorgoed buiten Nederland te zullen brengen.

Plaats

Datum

Handtekening aangever

Let op! Onderstaande tekst is van toepassing op de aangever, die tevens de bij de RDW geregistreerde eigenaar/houder is, verklaart dat het deel II volgens richtlijn 1999/37 of overschrijvingsbewijs of kopie deel III ontbreekt.

De RDW bevestigt hierbij dat het ontbreken van het deel II volgens richtlijn 1999/37 geen belemmering vormt voor registratie in een andere EU-lidstaat.

Handtekening geregistreerde eigenaar/houder

Belangrijk

Het oorspronkelijke kentekenbewijs (zie hierboven bij 'kenteken') is vanaf bovenstaande datum van afhandeling ongeldig.

Indien hierboven 'uitvoerkenteken' is ingevuld, is deze uitvoerverklaring tevens een uitvoerkentekenbewijs. Met dit uitvoerkentekenbewijs kan het voertuig over de weg naar het buitenland worden gebruikt. Het bewijs is 14 dagen vanaf bovenstaande datum van afhandeling geldig, tenzij de vervaldatum van de APK vóór bovenstaande datum van afhandeling ligt. In dat geval geldt de vervaldatum van de APK.

Van deze verklaring worden geen duplicaten verstrekt.

KRALJEVINA HOLANDIJA

RDW Centar za tehniku vozila i Informacije

Poslovni inventar / R D W

Tranziciona šifra : pn / lv
Izvozna tablica :

Ovaj dio se koristi u slučaju prepisa i važi samo ako je u potpunosti popunjen.

Ime i prezime : D.O.O AUTOHANDEL MONT / A.RADOVAN

Adresa : STRAŠEVINA B.B.
81400 NIKŠIĆ
SRBIJA I CRNA GORA

Datum rođenja:
Identifikacioni dokumenat : Pasoš

Broj pasoša : 001328306

Mjesto izdavanja : 81400 NIKŠIĆ
Zemlja : SRBIJA I CRNA GORA

Pečat :

R D W / 18.APRIL 2005

Izvoz !

Broj dokaza o odjavi : 5034254

Regstarska oznaka : TN VR 43

Marka vozila : O P E L

Broj šasije :

Mjesto : APELDOORN

Datum odjave : 18.04.2005

RDW – izjavljuje da gore navedeno
vozilo odovara propisima EU – tj
Njenim smjericama iz 1999/37

Potpis : nečitak

*Ja, Radmila Nikšić, etatni sudski
magistralni istraživač, postavljam
ovom Izjavom potvrdu za
vozača, koji ima broj 00-0473-11-07
i 20.04.2005. potpisujem da je ovaj
prijedlog izjavio, čiji je sastavljao
na 18.04.2005. godine*



KRALJEVINA HOLANDIJA

RDW Centar za tehniku vozila i informacije

Poslovni inventar / R D W

Tranziciona šifra : pn / lv
Izvozna tablica :

Ovaj dio se koristi u slučaju prepisa i važi samo ako je u potpunosti popunjen.

Ime i prezime : D.O.O AUTOHANDEL MONT / A.RADOVAN

Adresa : STRAŠEVINA B.B.
81400 NIKŠIĆ
SRBIJA I CRNA GORA

Datum rođenja :
Identifikacioni dokumenat : Pasoš

Broj pasoša : 001328306

Mjesto izdavanja : 81400 NIKŠIĆ
Zemlja : SRBIJA I CRNA GORA

Pečat :

R D W / 18.APRIL 2005

I z v o z !

Broj dokaza o odjavi : 5034254

Regstarska oznaka : TN VR 43

Marka vozila : O P E L

Broj šasije :

Mjesto : APELDOORN

Datum odjave : 18.04.2005

RDW – izjavljuje da gore navedeno
vozilo odovara propisima EU – tj.
Njenim smjericama iz 1999/37

Potpis : nečitak

J. Radmila Nikšić, etelad sudski
tumač, a njomeški jezik, postavljena
izdanim Proba 17.11.2005. godine za
p. 1. 17.11.2005. godine, 17.11.2005. godine
17.11.2005. godine, potvrđeno je ovaj
prevod istovremeno sa je nastavljeno
na 17.11.2005. godine.



Autohandel 't Vliet

Autohandel 't Vliet
Damsluis 19
3831 SP Leusden
Tel./Fax 0031 (0) 33 - 2774789
Swift: ABN ANL zA
Rek.nr.431975477
Iban nr:NL18ABNA0431975477
BTW nr: NL8129.06500.B01



ORIGINAL U2 J4 3299

FACTUUR nr 53

D.O.O." AUTOHANDEL MONT"
STRASEVINA B.B.
81400 NIKSIC
SERVIE EN MONTENEGRO

J4-6330/2

LEUSDEN, donderdag 18 april 2005

Merk	Type	Chassisnummer	Bouwjaar	Prijs incl.BTW
VW Polo	1.9 D 47kw	WVWZZZ6NZ1Y321343	10.08.2001	€ 5.500,-
VW Golf	1.9 D 66kw	WVWZZZ1HZZTW231371	02.01.1996	€ 2.250,-
Peugeot 406	2.0 HDI	VF38ERHYF81267207	08.02.2001	€ 6.500,-
VW Golf	1.9 D 66kw	WVWZZZ1HZZVW357621	03.04.1997	€ 2.600,-
Peugeot 406	2.0 HDI	VF38BRHYF81381021	23.08.2001	€ 7.000,-
Opel Vectra	1.8 B XE	[REDACTED]	11.06.1998	€ 3.800,-
Volvo S70	2.5 TDI	YV1LS7202W2528648	03.04.1998	€ 5.500,-
Peugeot 406	1.9 TD	VF38BDHXXE80125552	21.06.1996	€ 3.300,-
VW Golf	1.9 D 47 kw	WVWZZZ1HZZPW299661	14.01.1993	€ 1.450,-
Totaal incl. BTW				€ 37.900,-

Autohandel 't Vliet v.o.o.

Damsluis 19, 3831 SP Leusden
Tel. 033 2774789 - Mob. 06 46155933
Kvk 32101384

Garantie:

Zoals gezien, bereiden en akkoord bevonden, zonder garantie.

Handel 't Vliet

Reprezentativnostvo Nikšić

Autohandel Mont D.O.O.

Straševina bb, 81400 Nikšić

Tel.: ++381 - (0) 69 346 266

E-mail: info@autohandeltvliet.nl

www.autohandeltvliet.nl



Matični broj: 5402344210024

Šifra djelatnosti: 50100;

PIB: 02426287;

Žiro račun: 550-4607-03

FAKTURA br. 52-05

Nikšić, 30.07.2005

RB	Naziv	JM	Kol	Cijena	Ukupno
1	PMV: OPEL VECTRA 1.8 Br. vrata: 4 Br. sjedišta: 5 Zapremina: 1796 KW: 85 Šasija br: [REDACTED] Motor br: NEUTROEN Boja: SIVA God.proizvodnje: 1998			5323,50	
2	CIJENA BEZ PDV				4550,00
3	PDV PO STOPI OD 17%				773,50
SVEGA:				5323,50	

NAPOMENA: Automobil se preuzima u viđenom stanju, bez garancije i prava na povraćaj.
Naknade reklamacije se ne uvažavaju.

Kupac: [REDACTED]

JMB: [REDACTED]

Reg.br: 33775

Adresa: [REDACTED] NIKŠIĆ



Republika Crna Gora

**POTVRDA O REGISTRACIJI
PROMJENE PODATAKA
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU**


Registarski broj 5 - 0234421 / 003

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

**"AUTOHANDEL - MONT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I
USLUGE D.O.O. - NIKŠIĆ**

registrovalo promjenu podataka dana 13.01.2005 u 12:00 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dana 13.01.2005.



CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Filijala Nikšić
BROJ: 40-01-00908-2
NIKŠIĆ, 19.01.2005. godine

Na osnovu člana 27. Stav 3. Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", broj 65/01) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv **"AUTOHANDEL - MONT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIĆ**

Adresa **NIKŠIĆ
81400 NIKŠIĆ
STRAŠEVINA BB**

Poreskom obvezniku se dodjeljuje

PIB

0 2 4 2 0 2 8 7

(Matični broj)

4 0 0

(Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar **19.01.2005.godine.**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33. Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

M.P.



v.d. RUKOVODILAC

Mirko Guzina
Mirko Guzina

REPUBLIKA CRNA GORA
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
PORESKA UPRAVA
Filijala Nikšić
BROJ: 40/31-00965-6
NIKŠIĆ, 19.01.2005. godine

Na osnovu člana 55. Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl.list RCG", broj 65/01... 21/03) i člana 207. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list RCG", broj 60/03) Poreska uprava, donosi

Rješenje o registraciji za PDV

Upisuje se u registar obveznika za PDV:

Naziv **"AUTOHANDEL - MONT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIĆ**

Adresa **NIKŠIĆ
81400 NIKŠIĆ
STRAŠEVINA BB**

PIB **02420287** **400**
(Sila područne jedinice poreskog organa)

Obvezniku se dodjeljuje PDV registracioni broj: **40/31-00965-6**

Svojstvo obveznika za PDV se stiče: **19.01.2005. godine**

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o izmjeni i prestanku obavljanja djelatnosti za koju je obavezan da obračunava i plaća PDV.

Uč. br. **621** /2005

Potvrđuje se da je ovaj prepis istovjetan sa njegovim izvorčikom, koji je napisan **srpskohrvatski** i koji se sastoji od **1/2** listova, primjeraka **2**.
Izvorčik ovog preписа налази се код **сајанке**
Напомена:



y.d. RUKOVODILAC

Mirko Guzina

Taksa za ovaj prepis **304 E** naplaćena je i pokrišćena.

Osnovni sud u Nikšiću

26. 01. 2005.

26. 01. 2005.

OSIGURANJE A.D. PODGORICA
POSLOVNICA



POLISA BROJ: 044407116
 ZAMJENA POLISE:
 ZONA RIZIKA:
 PREMIJSKI RAZRED:

**OSIGURANJE KORISNIKA/VLASNIKA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA
 OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETE PRIČINJENE TREĆIM LICIMA**

MUP-u

Matični br.

Ime i prezime (Otkazivanje)

Adresa (mjesto, ulica i br.)

Vrsta vozila

God. proiz.

Regist.

Registarski broj

Marka i tip

Broj šasije

God. proiz.

Broj regist. mjesta

Broj motora

cm

Namjena

Osiguranje počinje 01.08.2005 godine u 11 h i traje do 01.08.2006 godine u 11 h

1. OSIGURANJE "AUTO-ODGOVORNOSTI" SA SUDNOM OSIGURANJEM PO JEDNOM ŠETNOM DOGAĐAJU PO ČL. 85. ZOI

Premija:

Doplata:

2. DOPUNSKA OSIGURANJA:

Učešće u šteti

Osigurane sume:

Premija:

1. Lom stakla

2. Požar

3. Krad

4.

5. Osig. lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode)

za slučaj smrti

za slučaj invaliditeta

Napomena:

BRUTO PREMIIJA:

POREZ:

PREMIJA ZA NAPLATU:

Napomena: Ovo osiguranje nije osiguranje lica, tj. vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima. Ovo osiguranje isplaćuje u slučaju razne štete ili druge štete.

Sigurnost

M.P.

data 01.08.2005 god.

Ugovarač osiguranja





"Lovćen auto"

DOO Nikšić

81400 Nikšić, Bulevar 13 jul bb, tel/fax: 083/252-550, 052-681, Ž.R. 535-102-11, Nikšićka banka AD Nikšić

ZAPISNIK

O VRŠENJU TEHNIČKOG PREGLEDA

1. Tip vozila
2. Putničko vozilo
3. Specijalno vozilo
4. Radno vozilo
5. Vučno vozilo

5. Teretno vozilo
6. Specijalno vozilo
7. Radno vozilo
8. Vučno vozilo

9. Priključno vozilo
* Vozilo van gabarita
* Pogon na tečni gas

(Prezime i ime, odnosno naziv imaoce vozila i matični broj)

Registarska oznaka

(Ako je vozilo ranije registrovano)

3.00. OVJERA TEHNIČKIH PODATAKA O VOZILU

- 3.01. Vrsta vozila PUTNIČKO
3.02. Decimalna oznaka vozila po JUS-u
3.03. Marka vozila OPEL
3.04. Tip vozila VEKTRU 1.8
3.05. Broj šasije [REDAKOVAN]
3.06. Broj motora X18XE-14307066
3.07. Godine proizvodnje 1998
3.08. Zemlja proizvodnje
3.09. Snaga motora (KW) 85
3.10. Radna zapremina motora (u cm³) 1796
3.11. Masa praznog vozila u kg

3.12. Dozvoljena nosivost u kg
(za teretna i priključna vozila)3.13. Broj putničkih mjesta:
A) za sjedenje 5
B) za stajanje3.14. Oblik i namjena karoserije limuzina
3.15. Osnovna namjena
(za specijalna i radna vozila)3.16. Boja karoserije: SILOV-METALIK
A) osnovna
B) dodatna3.17. Broj osovina
(samo za priključna vozila)

3.18. Broj pogonskih osovina

3.19. Vozilo ima kuku
ili uređaj za vuču DA [REDAKOVAN]

3.20. Ukupno pređenih kilometara

3.21. Vrsta goriva

- A Benzin 98 okt.
B) Benzin 86 okt.
C) Dizel
D) Mješavina
E) Tečni gas
F) Električna energija

Pregledom je utvrđeno da je vozilo

- 1 ispravno
2. Neispravno

PREGLED:

- 1 Redovan
2. Vanredan



1. [REDAKOVAN]
2. [REDAKOVAN]

04-233- 8581 /1

02.08. 2005.g



Republika Crna Gora
Vlada Republike crne Gore

Centar bezbjednosti Nikšić

Na osnovu člana 32. , 33. i 34. pravilnika o registraciji motornih vozila („SL.LIST SFRJ“
BROJ 74/89), na zahtjev [REDACTED] iz Nikšića, Ministarstvo
unutrašnjih poslova RCG-Centar bezbjednosti NIKŠIĆ izdaje:

P O T V R D U

Probna tablica broj NK [REDACTED] izdata od Ministarstva unutrašnjih poslova RCG -
Centar bezbjednosti Nikšić, za Putničko vozilo marke opel
tip vectra B 1,8, broj motora neutvrđen i
vrijeme [REDACTED] može se koristiti za vrijeme
od 02.08.2005. do 17.08.2005. godine.

Tablice „PROBA“ izdaju se do okončanja prvostepenog upravnog postupka pokrenutog
od Centra bezbjednosti NIKŠIĆ.

Šef odsjeka

RADOVIĆ SONJA

ПОДАЦИ О ПРАВИМА БОЖИЛА
ПОДАЦИ О ЗЛОЧИНИЦИ

МАТИЧНИ БРОЈ

14	Име	
15	Презиме	
16	Пол	
17	Датум рођења	
18	Место рођења	Српска Гора
19	Општина или општина државе	Милово
20	Адреса	
21	Полна адреса	Мушко 1 Женско 2
22	Матрица	Датум рођења
23	Општина	СЦГ
24	Место	Милово
25	Адреса	
26	Број	
27	Куће-зграда	општина
28	Страна	Страна

ПОДАЦИ О ПРАВИМА БОЖИЛА

29	Име	
30	Презиме	
31	Пол	
32	Датум рођења	
33	Место рођења	
34	Општина или општина државе	
35	Адреса	
36	Број	
37	Куће-зграда	општина
38	Страна	Страна

ПОДАЦИ О ПРАВИМА БОЖИЛА

39	Име	
40	Презиме	
41	Пол	
42	Датум рођења	
43	Место рођења	
44	Општина или општина државе	
45	Адреса	
46	Број	
47	Куће-зграда	општина
48	Страна	Страна

5. ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАХТЕЈА

52.	Вријеме до које се захтева привремена регистрација	
53.	Име органа који је извршио првобитну регистрацију	
54.	Датум до којег важи првобитна регистрација	
55.	Разлог одјаве (оциркужити одговор)	
	Неповремена регистрација у законској зони	1
	Оштећено возило	2
	Промена пребивалишта	3
	Нештави знакови	4
	Разводено возило	5
	Уништено возило	6
	Остали разлози	9
56.	Да ли је са регистарским таблицама (оциркужити одговор)	
	Потпуно суглавно, возило је регистровано	1
	Умало или много оштећено	2
	Частично	3
	Изгубљено	4
	Задржано на возилу	5
	Остало	9

Потпис подносиоца захтева

Датум: 20. 05. год.

6. ПОДАЦИ КОЈЕ УПИСУЈЕ ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
ОРГАНА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

61.	Орган унутрашњих послова	
62.	Датум издавања захтева	
63.	Датум првобитне регистрације	
64.	Привремена регистрација	Датум
65.		Место (Општина)
66.		Регистарска ознака
67.	Број саобраћајне дозволе	
68.	Датум до којег важи дозвола	
69.	Број потврде о привременој регистрацији	
70.	Датум до којег важи потврда о привременој регистрацији	

29.10.
03.10.05.
MOW
010.805
MUTRO
NK
COW92238Y
010.806

Датум: 03.10. 20. 05. год.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

М.П. и лични потпис

Потврда о привременој регистрацији - регистрација таблица

Датум: 29.10. 20. 05. год.

Потпис примача

Лични потпис примача